

BODUMEDI BJA ISEBELE



A re feleng re eme nakwana, ge re neela Modimo ditebogo ka se. A re inamišeng dihlogo tša rena.

Wa mogau le yo Mokgethwa Tate, Modimo, re thabile kudu gore Wena o mo—mo Modimo, gomme yona thušo ya go ba gona ka nako ya bothata. Re leboga Wena ka se O re diretšego sona. Re no se kgone go hlagiša, go tšwa go dipelo tša rena, ka fao re lebogago se, le ka fao O tlilego wa re hlakodiša ge re be re le bothateng. Re ithutile, go kgabola mengwaga, go tshepa Wena le go dumela Wena.

Gomme ke a rapela, morago ga sekgalela se, Morena, gore O tla tšhollela ditšhegofatšo tša Gago godimo ga batho ba. A nke fao go se be motho wa go fokola magareng ga rena ge tirelo ye e fedile. Ge go ka ba o tee ka mo yo a sego a loka le Modimo, a nke Maatla ao a tsoišetšego Jesu go tšwa lebitleng, a phediše mebele ya bona ye e hwago, Morena, le soulo ya bona, le go ba retollela go Wena. E fe, Morena. Bao ba se nago Moya wo Mokgethwa, a nke le e be letšatši le tee le legolo leo ba ka se tsogego ba le lebetše, ka gore a nke e be letšatši leo Modimo a tšhollelago Moya wa Gagwe godimo ga bona. E fe, Morena. Re lebalele dibe tša rena.

Re tla rapela gore O šegofatše Ngwanešu Sullivan, mogwera wa rena wa mogau le bohlokwa, le dikgopolo tša gagwe ka batho, le go leka go ba tlišetša kgonagalo ye nngwe le ye nngwe a kgonago, go ba thuša. Ke a rapela gore O tla šegofatša Ngwanešu Sullivan.

Šegofatša badiredi go kgabola naga, mogohle. Ba fe ka go fetiša gagolo, Morena. A nke ba eme e le bagale ka phuliphithing le go bega Lentšu la Modimo, ka gore re phela ka diiring tša go tswalela ga histori ya lefase le. A nke go loka ga Gago go re apeše ka morithi ka go dinako tše. Ka gore re e kgopela Leineng la Jesu. Amene.

Le ka dula.

Ke le thabetše kudu lena batho bjalo ka, go Modimo, ka se. Ngwanešu Sullivan o e tšeeše godimo ga gagwemong. Le a bona, go be go ka se be gabotse go Ngwanešu Sullivan go dira seo, ka fao re ile ra lokišetšwa go e lokiša. Re go leboga ka botho bja gago.

² Gomme, bjale, ka—ka moneelo wa lerato, o . . . o be o se wa swanelwa go dira wo. Aowa, woo o be o se bohlokwa. Le a bona, go no . . . ba lefa ditshenyagalelo, hotele le dijo, seo re bilego naso, gomme seo ke sohle e bego e le se bohlokwa. Eupša ke a leboga, botho kudu, gomme o tla ya go thuša boromiwa le go tliša batho go Modimo. Go ka se be disekerete tše itšego di rekwago ka wona,

wisiki ye e itšego, e sego selo sa go fošagala, o yela selo sa maleba. Gomme ke a rapela gore Modimo o tla bea woo go tšhupaletlotlo ya gago godimo kua, le go o atiša ka kete tše lesome, tolara ye nngwe le ye nngwe, goba—goba pene, goba nikele yeo e filego go tirelo ye.

³ Gomme, bjale, ke nyaka go leboga Sešole sa United States go re dumela go ba le moago wo go dula ka gare, go ba le ditirelo tše. Ka kgonthe ke ba leboga ka pelo ya ka yohle.

⁴ Gomme ge ke kwešiša, Ngwanešu Sullivan o rile se sengwe le se sengwe se tla patelwa thwi godimo. Ga se ra ke ra tlogela toropokgolo gabjale, re kolota sente e tee, eupša seo se sengwe le se sengwe se hlokometšwego; re no se dumele ka go e ka ba eng gape. Ga wa swanela go kolota le ge e ka ba mang, o swanetše go ba sekwere le go otlogola. Gomme ge o kolota yo yo mongwe, eya o ba lebanye le go ba botša gore o a ba kolota, eupša ba no go fa nako ye nnyane, gomme o tla e patela. Le a bona? Ka mehla, yeo ke ye kaone. . . Leo ke leswao le lebotse la Bokriste: go botega, go otlogola godimo.

⁵ O nyaka go phela feela se o bolelago ka sona. Ge o sa se phele wena mong, o ka kgona bjang go letela yo mongwe gape go se phela, le a bona. Ka fao le diepistola tše di ngwadilwego, di balwa ke batho bohle, ka fao ka mehla botega, feela, therešo. Bolela therešo, ga go tshwenye ka fao e gobatšago se sengwe gampe. Bolela therešo, go le bjalo, ka gore o ka kgona ka mehla go e bolela ka tsela ya go swana nako le nako. Gomme ge o bolela maaka, o swanetše go ya dimaele tše milione go dikologa, gomme o sa no swanela go tla morago go maaka ao gape; gomme o nno dira selo sa go befa. E no botega, gomme o tla kgona ka mehla go e bolela ka tsela ya go swana ka gore ke therešo.

⁶ Yeo ke tsela ka Beibele. E bolele feela ka tsela ye Beibele e bolelago, o se ke wa itšimeletša le yona, e bolele feela ka tsela yeo, feela. . . e ngwadilwe thwi mo gomme—gomme o ka kgona go šupa monwana wa gago go yona. Ke—ke. . . yeo ke tsela o fenyago Sathane. Sathane o rile go Jesu, “Ge O le Morwa wa Modimo, a re Go bone o dira mohlolo. Ba re O ‘modira mohlolo.’ Fetola matlapa a go ba borotho, gomme a re bone. O swerwe ke tlala.”

⁷ O rile, “Eupša go ngwadilwe, Motho a ka se phele ka borotho bonnoši.” Le a bona? O tšere Lentšu la Tate gomme a fenya diabololo, thwi mapatlelong a gagwe mong. Kafao o ka kgona go dira selo sa go swana, go fenyeng diabololo mapatlelong a gagwe, ka Lentšu la Morena.

⁸ Gona, ka mehla ke tla leboga Ngwanešu Sullivan. Ye ke. . . Swarelang tlhagišo ye: ke nagana ge ba dirile Ngwanešu Sullivan seo O nno lahlela phethene kgole. Ga go yo a swanago le yena. Go na le monna o tee feela nkilego ka kopana le yena ka bophelong bja ka yo a nkeleditše Ngwanešu Sullivan, yoo e be e le E. Howard Cadle. Ga ke tsebe ge e ba o kile a mo tseba goba aowa,

go tšwa—go tšwa. . . Ngwanešu Cadle o be a no ba mošemane wa go loka wa kgale wa nagamagae go swana le Ngwanešu Sullivan. Gomme o be a sobeletša diatla tša gagwe fase ka dipotleng tša gagwe go fihla bokgole bjoo go fihla makhirisipane a gagwe a gogetšwe tsela fase, a bolela ka hlogo ya gagwe ka mathoko, gomme o be a no ba E. Howard Cadle yo motee. Gomme kafao ke—ke thabile kudu go ba le Ngwanešu Sullivan bjalo ka mogwera le ngwanešu ka go Ebangedi. Gomme ke a rapela gore Modimo o tla mo šegofatša le kereke ya gagwe ye nnyane mo, mosadi wa gagwe yo bohlokwa, baratwa ba gagwe.

⁹ Gomme go lena, badiredi ba bangwe bao ba lego mo, go lena le phuthego ya lena, bareri ba Full Gospel, godimo ga dilo tša go iphihla tša Lengwalo re ka no se dumelelane yo motee go yo mongwe. Ga ke dumelelane le mosadi wa ka ka dilo tše dingwe. Gomme a le a tseba se ke ka eng? O rata phae ya apola gomme ke rata ya tšheri, kafao ga re dumelelane. Gomme ke go botša se ke se dirago ka ya ka: ke rata seripa sa phae ya tšheri ye botse ya go fiša (nka kgona go e emela thwi bjale) le go tšhela potoro godimo ga yona, gomme morago ka tšhela molasese godimo ga yeo; gomme, ngwanešu, o na le se sengwe se swanelago go lewa! Mosadi wa ka o a e boifa. Ke a nagana o boifa makhura. A ka no e rata, eupša le tseba ka fao basadi ba lego, ba boifa. . . E ba ba basese o ka kgona go ba hlaba ka koromo le go ba sega go ya lerapong, gomme go le bjalo ba nyaka go—ba nyaka go fokotša. Yeo ke tlhago ya bona, ke a thanka, kafao go na le. . . Gomme, eupša ke rata seo. Bjale, ga re dumelelane ka seo, dilo tše dingwe re gabotse. Eupša, le a bona, ga re ka tumelelanong go phethagala. Kafao re tla bona selo sa go swana, baena, eupša selo sonasona, re ja phae, seo ke selo sonasona.

¹⁰ Motheokgolo, godimo ga kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, le go tla ga Kriste, le tše kgolo tša boebangedi, dithuto tša motheo tša Beibele, ka kgonthe re ema letsogo ka letsogong le seo. Bjalo ka boena bjo botee bjo bogolo bo kopanego, ntle le tšhitišo ya kereke ya leina, ntle le se sengwe go re šitiša, re matšha go ya Khalibari bjalo ka sešole se tee se segole, mmogo.

¹¹ Ge nka kgona go tsoge ka ba wa thušo ye e itšego go lena, ke tla thaba go e dira. Gomme ke na le nnete le tla bolela selo sa go swana go nna. Gomme le ka ba ba thušo go nna. Gomme seo ke selo se tee le ka kgonago go se dira, seo ke se tsebago, ke go nthapelela, gore Modimo a ka se tsoge a ntumelela go foša. Ke—ke—ke. . . Ga go ka pelong ya ka go foša, ke—ke nyaka go ya ka go nepagala, ke nyaka go dira se e lego sa maleba. Ka gore ke a lemoga, bjalo ka ge Ngwanešu Jack Moore a mproditše nako ye nngwe, o rile, “Ngwanešu Branham, nka se eme ka diputsung tša gago go boitemogelo bjohle bja gago, ka Letšatši la Kahlolo, ka gore Modimo o ya go nyaka go wena karabo ye kgolo,” a re, “ka gore O go file dimilione tša batho ka diatleng tša gago.”

¹² Bjale, ge ke tseba ke ya go ema kua le go arabela batho bao, gona ke mohuta mang wa Ebangedi ke swanetšego go e rera? Ke mohuta mang wa tlhokofalo, ge ke swere barekwa ka Madi a Gagwe ka diatleng tša ka? Gomme bjalo ka ge A mpha mpho go . . . ka godimo ga morithi wa go dikadika, motho mang kapa mang wa go nagana gabotse o tla tseba e tšwa go Modimo. Gomme ka yeo, ge nka etelela yo mongwe pele go aroga ka tsela ya go fošagala feela ka gore sehlopha se se itšego se boletše seo, Modimo o tla ntira ke e patele ka Letšatši la Kahlolo.

¹³ Eupša ge ke bone pono, mo e sego telele go fetile, le go kwa bona batho ba goelela ntle . . . A le hweditše puku ye nnyane ya lena bošego bja go feta? Le—le *Lentšu* la Banna ba Kgwebo. Yeo e botse. Gomme ka go pono . . . Nako ye nngwe re tla e dira e ngwalwe ka botlotla; yeo ga se yohle ya yona. Eupša ka go yeo, le go boneng yeo, gomme ke be ke eme fale feela go swana le ge—feela go swana le ge ke eme thwi bjale. Gomme ke be ke lebeletše nnamong ke robetše godimo ga mpete, ke bogetše mosadi wa ka, gomme go le bjalo ke eme mo ke lebeletše nnamong. Gomme mo go be go le batho bao ba eme go dikologa ka mokgwa woo ge ke rile, “A batho ba Paulo ba tla swanelwa ke go ahlolwa ka Ebangedi ye a e rerilego?”

¹⁴ A re, “Ee.”

¹⁵ Ka re, “Ke rerile Lentšu le lengwe le le lengwe feela tlwa ka tsela ye a dirilego.”

¹⁶ Gomme dimilione tša goelela, “Re khutšitše godimo ga Leo!”

¹⁷ Yeo ke tsela ye ke nyakago e eba ge ke kgabaganyetša kua, le bona. Ke e nyaka e eba ka tsela yeo, feela ka mokgwa woo, feela se Paulo a se boletšego. Ga ke nyake go oketša selo se tee go Lona, go tloša selo se tee go Lona. Feela se Beibele e se boletšego, yeo e no ba tsela ye ke nyakago go se boloka se eya, le a bona. Gomme nnete, le se boloke ka mokgwa woo, dikereke tša maina ka lehlakoreng le lengwe le le lengwe e ya go emišetša sešitiša kgahlanong le Lona.

¹⁸ Gomme ka gona, makga a mantši, baena ba nagana gore ke kgahlanong le banabešo. Modimo o tseba go fapana go tšwa go seo, feela ge A tseba se e lego therešo. Le a bona? Ga se kgahlanong le baena, ke tshepedišo e re dirago re se be banešu. Ga se Lentšu la Modimo le re tloša go se be banešu, ke tshepedišo ye re tsenelago ka go yona ye e re tlošago go se be banešu. Yeo ke nnete. Kafao, re swanetše re eme kae? Emang godimo ga Lentšu, gomme Modimo o tla gogela batho bohle go Lona (yeo ke nnete) godimo—godimo ga leo. Le se tsoge le le kgatlofaditše, go le dira kereke ya leina, e nong go le boloka bjalo ka go Modimo, gomme le no tšwelapele le eya pele; e nong go šetša mafelelo, swarang go tiša, Modimo o tla tliša lohle la lona.

¹⁹ Go bile dilo tše ntši le ntiretšego, seo ke se lebogago. Bjale ge nka kgona go le thuša, go ya go le fa lešela la thapelo goba se

sengwe. Bjale, le se mpotšiše thuto, ka gore ga—ga ke kganyoge go dira seo. Batho ba bantši bjalo ba nngwalela dipotšišo ka lenyalo le tlhalo le go ya pele, e lego motatanyane ka kerekeng. Ka mehla ke ba šupetša morago, gomme ke re, “Botšiša modiša wa gago.”

²⁰ Batho ba nngwaletše mangwalo mo gomme ba re, “Go reng ka se? Gomme go reng ka *sela*?” Ke bušetša lengwalo morago, o tla le hwetša. Bona modiša wa gago ka dilo tše nnyane ka gore, morago ga tšohle, ke modiši wa gago. Ke yena—yena—yena o tee yo Modimo a mo romilego go go hlokomela. Gomme re ka no se dumelelane ka yona, gomme ka gona seo se hlola kgakanego ka kerekeng ya gago. Ga re nyake seo. Aowa! Aowa! Re no go nyaka o tlogela go dira dilo tše e lego sebe, dilo tše di tšwelego Beibeleng, gomme e no tšwelapele go sepela go leba go Modimo. Le a bona? Gomme ge o hlola dikgohlano tše nnyane le dilo go swana le tše, seo se nyamiša kereke. Kafao, ke kaoniša modiša wa gago go go botša lenyalo le tlhalo, le dilo *tše le tšona* dilo, mo dumelele a e dire. Ke mohlanka wa Modimo le yena, gomme o hlamišitšwe go dira seo.

²¹ Elelwang Mosamaria wa go loka yo a hweditšego monna a gobetše? O mo tlišitše ngwakong wa baeti (yeo ke kereke) gomme a fa monna fao dipene tše pedi, gomme a mmotša ge a be a ka hloka ye e itšego go fetiša o be a tla mo patela ge a etla. Kafao, o ne dipene tše pedi, o kgona go go alafa ge a le monna wa Modimo. Ge a le monna wa Modimo yo a emago godimo ga Lentšu la Modimo, o—o na le se Modimo a mo fago: Moya le Lentšu. A ke nnete? Re swanetše go rapela bjang? Ka Moya *le* ka Therešo. Gomme Lentšu ke Therešo. A ke nnete?

²² Bjale, ke le leboga kudu ka botho, gape. Gomme bjale, ke lapile kudu, le go lapa ka kgonthe morago ga sekgalela se, nka se tsoge ka ikemišetša go dula ka hoteleng ye nngwe ge feela ke phela. Phathi ye kgolo ya botagwa, gomme botelele bošego bjohle, go itia mabati le go goelesa, gomme basadi. . . Oo! Ke no dula godimo, bošego bjohle. Seo ke sohle. Gomme kafao ga—ga ka ikemišetša go ba le hotele ye nngwe. Ke tla ya moteleng. Ke ya go ikhweletša theraka gore ke kgone go robala ka go yona, ntle ka lepatlelong felotsoko. Ke ya go e hwetša, ke ikhweletše tente le mokotla wa go robala, goba felotsoko moo nka kgonago go tla go bonna, felotsoko. Yeo ke nnete.

²³ Ke sebe kudu, setšhaba se, ga go makatše! Se mapofaditšwe, le go bola go fihla kgwekgweng. Thwi godimo mo ka go lefelo le lengwe, ka go naga ya lena. . . E sego feela ka go naga ye, mogohle. Thwi godimo mo, mengwaga e sego mekae ya go feta, ke be ke le ka go—ka go kopano ya bodumedi godimo mo ka nageng, toropokgolo ye kgolo. Gomme bošegong bjoo sehlopha sa bodumedi, kereke ya orthodox le ba mahlalagading, e be e ne khonferense. Ga—ga se ka ke. . . Ke bile ka Afrika ka tlase ga boloi le se sengwe le se sengwe, ga se ka ke ka kwa se sengwe

go swana le seo. Gomme mosong wo o latelago, (nka se le botše tlwa, re batheeletši ba go tswakana) . . . go robetše lebatong, dilo tša maitshwarohlephi tše di bego di dirilwe, mabotlelo a wisiki gohle godimo. Gomme tšona digotlane tše nnyane, bašemane le basetsana ka kamoreng ye tee bošego bjohle, mmogo. Gomme mosong wo o latelago, “tate yo mokgethwa” a dutše ntle kua, gomme bona ba etla godimo ba mo inamela ka mokgwa *woo*. Ka tlase ga Leina la Jesu Kriste!

²⁴ A ke a gafa? Ke eng—ke eng bothata ka nna? Ke no se kgone go emela dilo tše! Ke . . . se sengwe se ntšhišinya go ba diripa ge ke bona seo. A seo ke go emela Morena wa ka Jesu? Ya botagwa, phathi ya maitshwarohlephi ka dilo tša maitshwarohlephi tše . . . di šomišwago godimo ga bona banna ba baswa le basadi, di robetše godimo ga mabato le ka gare ga dimanki tša matlakala, le mabotlelo le . . . Oo, nna, mmalo! A o ka bitša seo Bokriste? Ga go makatše lefase le ka seemo sa sebe. Gabotse, modiradibe o reng ge a lebelela seo? Dikete tša bona.

²⁵ Bona basetsana ba baswa ba tagilwe kudu ba sa kgone le go emelela, gomme ba le ka kamoreng bošego bjohle le bona bašemane, gomme polelo ya ditšhila kudukudu o kilego wa e kwa ka bophelong bja gago. Ke beile mesamelo godimo ga hlogo ya ka ka mokgwa *wo*, go leka go robala. Ntle ka mabatong, ba tagilwe, gomme ba kitima godimo le fase mabatong ka mokgwa *woo*, ba bodumedi!

²⁶ Bjale, nka kgona go letela batho ba ba badiradibe bjalo ka, bjale, ba ba ipitšago bonabeng dipapadi, ntle mo ka go papadi ya paoling. Yo motee wa digotlane tša ka a ka thoma go lebanya lebala la paoling, nka mo lelekela ka ntle ga naga. Uh-huh. Le bitša yeo papadi, yeo ga se papadi. Ke eng ye . . . Ge o nyaka go loka, lokiša le Modimo. Therešo.

²⁷ Ke nyaka go le balela, feela mantšu go tšwa Beibeleng. Le hwetša mantšu a a sego makae ke nyakago go a bala mo bakeng sa sehlogo, a hwetšwa ka go tema ya 17 ya Dikgoši tša Pele, temana ya 1.

. . . Bjalo ka ge MORENA Modimo wa Israele a phela, yo ke emego pele ga gagwe, go ka se be phoka le ge e le pula ka go mengwaga ye, . . . go ya ka lentšu la ka.

Dikgoši tša Pele, ya 1 tem- . . . tema ya 17, temana ya 1.

²⁸ Ge nka kgona go go romela lešela la thapelo, nako efe kapa efe, e no nngwalela; mongwaledi wa ka o mo, yo a lego gona bjale, Ngwanešu Maguire. Ke ba bakae ba kilego ba hwetša lešela la thapelo go tšwa go rena? A re bone seatla sa gago. Emela godimo, Ngwanešu Jim. Ke nyaka go bona go . . . wena, le mosadi wa gago gape. Mongwaledi wa ka šo le mosadi wa gagwe, ba batee bao ba šomago, bao ba rometšego . . . Yo ke mošemane le mosetsana ba ba le romelago mašela a lena a thapelo go tšwa kopanong, bobedi Bakriste ba ba ikgafilego. Gomme lentšu, lentšu lela le

le bose le le kwago mogaleng ge le mpitša, ke mohumagadi yo monnyane yo moswa a dutšego fale, mosadi wa gagwe. Tatagwe le mmagwe, le bona, ba mo le rena lehono; le—le baratwa, gohle go dikologa. Kafao. . . Gomme ka gona le tseba mongwaledi wa ka wa tšhemong, Mna. Mercier, Ngwanešu Leo Mercier, o gona felotsoko, le Ngwanešu Gene Goad. Gomme kafao ge re ka kgona go go romela lešela la thapelo, e ka ba nako efe, e ka ba eng re ka kgonago go e dira, go go rapelela mogaleng; e ka ba eng re ka kgonago go e dira, re tla e dira.

²⁹ Monna yo wa go lebega go se tlwaelege ka selo ka seatleng sa gagwe, dikgato tša gagwe di iketlile, mahlo a gagwe a benya ka Letago la Modimo, maledu a gagwe a phaegelela ka thoko ya gagwe, seripa sa mkgopa wa nku wa boya wa kgale o tatile go mo raretša, o be a dira kgato ya gagwe feela ka bonatla ge a be a sepela go theoga tsela go ya Samaria. O be a se kudu go lebelelega, eupša a na le GO RIALO MORENA go setšhaba sela se segolo sa Israele. Ya, Eliya wa Thišibe, moprofeta wa Morena. O be a se kudu go lebelelega, eupša o be a ne Lentšu la Morena.

³⁰ O be a sa boife go ema pele ga kgoši, ka gore o be a le ka Bogoneng bja yo mogologolo go feta kgoši, o be a le ka Bogoneng bja Jehofa. Kafao, o tsebile mo a bego a eme. Gomme ge a sepeletše pele ga kgoši ga se a ke a kgamakametša le go kekeretša, o tsebile se a bego a bolela ka sona. O kgonne go re go kgoši, “GO RIALO MORENA MODIMO WA ISRAELE, ‘Go ka se be le pula le ge e le phoka go fihla ke e bitša.’” Gobaneng a boletše gore, “Go fihla ke e bitša. Go ya ka lentšu *la ka*.”? Ka gore o be a na le Lentšu la Morena, o be a le moprofeta, gomme moprofeta o na le Lentšu la Morena.

³¹ Ke selo se se gogago šedi go bona go bapela gare ga Israele ya Testamente ya Kgale le Amerika bjale. Bobedi bja tšona e be e le ditšhaba tše kgolo. Bobedi bja tšona di theilwe, gomme batho ba tšona ba tlile kua, ka baka la ditlaišo tša bodumedi.

³² Israele e be e tlaišwa ke Farao gomme e bile bokgobeng lebaka la makgolo a mengwaga, mo ba bego ba tingwa go rapela Modimo wa therešo le wa go phela, gomme ba timilwe monyetla woo; gomme ba ba makgoba. Eupša Modimo o be a ba diretše tshepišo ka Beibeleng ya Gagwe, goba ka go Lentšu la Gagwe, le ka baprofeta ba Gagwe, gore O be a tla ba fa naga. Gomme ba be ba tla tla ka nageng ye le go lelekela badudi ba naga yeo morago, gomme ba tšea bohwa bja bona, ka gore Modimo o bile le morero go dira seo.

³³ Gomme go bjalo ka setšhaba se segolo se sa rena. Re tlile mo, gomme godimo ga Plymouth Rock setšhaba se se theilwe godimo ga tokologo ya bodumedi ka gore borakgolo ba rena ba tšhabile tlaišo ya Roma ya tshepedišo ya Isebele wa sebjalebja, gomme ba tlile godimo le go emela ditlaišego tše ntši tše kgolo le bohwelatumelo ka fase ga tshepedišo yela ya maaka ya Isebele.

Gomme go ya ka Beibele, ya Kutollo, tema ya 13, Modimo o ba tshepišitše sediba sa leganateng, le lefelo, ka gore mosadi o rwaletšwe ka lešokeng mo a bego a fepša lebakeng la nako, nako, le seripa sa nako. Modimo o dirile tshepišo go Amerika, goba go kereke (go mosadi), go tla ka go naga ye.

³⁴ A le etše hloko Kutollo 13? Dibata tše dingwe tšohle di tlile godimo go tšwa ka lewatle, meetse; Kutollo 17:17, e rile, “Meetse ao o a bonego ke bokoto le mašaba a batho.” Dibata tše dingwe tšohle, di tla godimo go tšwa ka meetseng, bokoto le mašaba a batho. Eupša ge United States e etla godimo, “E tlile godimo go tšwa lefaseng mo go sego batho.” Gomme elelwang, ge e etla godimo, e be e lebeaga bjalo ka kwana ye nnyane.

³⁵ Bjale, kwana e na le dinaka tše pedi, ke maatla a bosetšhaba le bodumedi. Eupša ge a kopane, elelwang, nako yeo kwana yeo ya bolela ka mokgwa wo terakone e dirilego pele ga gagwe; gomme terakone e be e le Roma.

³⁶ Ge terakone e be e eme pele ga mosadi go metša ngwana ka pela bjalo ge a tswetšwe, terakone ye khubedu . . . Ke mang a emego pele ga mosadi Israele, go metša Ngwana ka pela bjalo ge A tswetšwe, le go romela ntle tlaišego le go bolaya bana bohle go tloga ka mengwaga ye mebedi bogolo go ya fase? “Roma, terakone, e eme go mosadi go metša ngwana wa gagwe ka pela bjalo ge a tswetšwe.”

³⁷ Gomme nako yeo, re a hwetša, gore naga ye e tlile godimo bjalo ka naga ya go lokologa, gomme e be . . . e bile le kwana, e ra go Kwana ya Modimo. Eupša, ka morago ga lebakana, tshepedišo ye ya go swana re nago nayo, ya bolela bjalo ka terakone le go dira wohle maatla terakone e bilego nao pele ga gagwe.

³⁸ Di bapetše, ye tee go ye nngwe, ka phethagalo. Gomme elelwang ge tše . . . Israele e tlile godimo gomme a tšea nagalegae ya gagwe le Palestina, ya lelekela morago bohle badudi ba naga yeo gomme ba thopa naga. Re tlile ka gare gomme ra e tšea go tšwa go Maindia, ra ba lelekela morago gomme ra ba beng ba naga. Modimo o bile le lebaka la seo. Modimo o be a eya go laetša lefase se A bego a ka kgona go se dira ka se—se sehlopha se sennyane sa batho ba ba bego ba nyaka tokologo, gomme tokologo ya bodumedi, go direla Modimo.

³⁹ Ba diretše Israele eng? O dirile Israele setšhaba sa maatlamaatla kudu lefaseng, gomme o dutše bjalo go fihla a tšwela ka ntle ga thato ya Modimo. Na O dirile eng ka Amerika? O mo dirile setšhaba sa maatlamaatla lefaseng go fihla a tšwela ka ntle ga thato ya Modimo. Go bapela, se tee go se sengwe, tla.

⁴⁰ Ge Israele e tlile godimo ka nageng, ba be ba le ba—ba batho ba bagolo ka gore ba be ba ne boetapele bjo bogolo. Ba be ba na le banna ba go boifa Modimo ka godimo ga bona, ba bjalo ka Dafida, Kgoši Salomo. Lefase lohle le be le ba boifa, gomme ba ipshinne ka monyetla woo wa go hloka dintwa, go hloka mathata,

le go phela ka fase ga maatla a Modimo, go fihla batho go tšwa gohle godimo ga lefase la go tsebja ba etla go ba bona. Modimo o ba file mpho ya go hlatha, e be e le godimo ga Salomo. Gomme kgošigadi ya Borwa, go tšwa. . . kgošigadi ya Seba e tlile tsela yohle godimo go kgabaganya Leganata la Sahara (go mo tšere dikgwedi tše tharo) go no kwa bohlae bja Salomo. Gomme ge a bone gore Salomo o be a kgona go hlatha memoya, le go dira go tsebja go yena diphiri tša pelo ya gagwe, o rile, “Tšohle ke di kwelego ka wena e be e le therešo, le tše ntši ka thoko.” O be a kgodisebile gore yoo e be e le Modimo.

⁴¹ Gomme Amerika, godimo ga motheo wa borakgolo ba rena ba ba tlilego mo bakeng sa tokologo ya bodumedi. . . Re bile le banna ba bomodimo ka go wona matšatši, bjalo ka boetapele: George Washington, Abraham Lincoln, banna ba semelo sa go tsebega, banna ba Modimo. Amerika e be e le Amerika, ka matšatšing ao.

⁴² George Washington, mo ka Valley Forge, pele a kgabaganya Delaware, a rapela bošego bjohle, go fihla a kolobile go fihla lethekegeng la gagwe, a khunamile ka gare ga lehlwa. Gomme mosong wo o latelago ge Maamerika ba be ba thoma go kgabaganya, go be go le feela e ka ba diphesente tše masomepedi tša bona di bego di na le dieta go rwala, Sešole sa Amerika. Eupša ba be ba na le kokwane, ba be ba na le se sengwe seo ba bego ba swanetše go se lwela. Ba be ba sa tshwenyega ka se se bego se etla goba se ilego. (Balemi ba tlile ka gare, a emiša mogoma ya gagwe le go panolla pholo ya gagwe, le go tšea raefolo ya gagwe le go ya go lwela se a bego a tseba e be e le tokologo.) Gomme letšatši le le latelago, ke a dumela e bile, mašoba a mane goba a mahlano a kolo (dikolo tša masekete) di ile go kgabola jase ya gagwe le kefa gomme ga se tša ke tša mo kgoma.

⁴³ Banna ba Modimo, ba ba theilego setšhaba se, banna ba bagolo! Ga go makatše ba ngwadile:

Botelele a nke naga ya rena e kganye
 Ka lebone le lekgethwa la tokologo;
 Re šireletše ka maatla a Gago,
 Modimo yo Mogolo, Kgoši ya rena!

⁴⁴ Nako ye nngwe ya go feta, ke boletše le monna wa mokgalabje tlase ka Corydon, Indiana. O mpoitšhe mabapi le ge mošate o be o le ka Corydon, le ka fao a. . . o boletše ka fao a bego a eya ka koloi ya dipholo tlase go kwa mmu—mmu mmušiši a bolela. Gomme yena le mmušiši e be e le bobedi feela ba bego ba ne diripana pedi, sutu, godimo. O rile o be a ruile dinku le go di kota, le go hlatswa boya bja tšona, dikgaetšedi tša gagwe di be di bo ohla gomme ba mo direla paki go sepelelana le marokgo a gagwe. Gomme moisa wa go tšofala a dutše fale, nako yeo e ka ba wa masomeseswai tlhano goba masomesenyane a mengwaga

bokgale, a goga maledu a gagwe ka mokgwa *woo*, gomme a re, “Billy, fao ke ge ‘Amerikee’ e be e le ‘Amerikee.’”

⁴⁵ Ka lebelela mothaka wa go tšofala, gomme ka gopola, “Mošemane, wena . . . bontši bja ba baswa ba ba ka se e dumele, eupša o bolela therešo.”

⁴⁶ Go diregile eng go Israele ka morago ga bjohle bokamorago bjo bja bomodimo? Ba thoma go hwetša go hloka tlhokomelo. Ba thoma go tla lefelong fao ba, gabotse, ba be ba sa tshwenyega ka se se bego se eya pele. Ba thomile go ya go nyefiša ka go thapelo ya bona go Modimo, le ge ba be ba swere sebopego sa bodumedi go no swana le ka fao re dirago. Ba bile le sebopego sa bomodimo. Eupša ba thomile go lokologa ka batho ba bona, gomme—gomme ba thoma go tliša ka gare dithutokarogi ka kerekeng ya bona. Borapedi bja Baali bja thoma go khukhunela ka gare, gomme Israele ya gobošwa ke maipshino, ya tagwa, le dilo tša go swana le tšeo, gomme mafelelong ya tliša ka gare moetapele yo a bego a sa tsebe Modimo; Ahaba, yo a hlatlamilego tatagwe. Gomme tatagwe e be e le monna wa go se be le bomodimo, monna wa mohumi, eupša monna wa go se be le bomodimo. Gomme o dirile dibe tšohle, go feta e ka ba mang pele ga gagwe a kilego a di dira. Eupša Israele, ka go lemo la bona la botagwa la go hloka tlaologanyo, ba beile monna ka gare wa mohuta woo, gomme ba mmea teroneng go ba mmušu godimo ga bona. Ba be ba gopola gore go be go lokile. Go no swana le ka fao bontši bja Maamerika bo dirago lehono, “Ke radipolotiki yo mokaone, kafao ke phapano efe e e dirago? E ka se dire phapano ye e itšego, ka gore ke radipolotiki yo mokaone.”

⁴⁷ Bontši bja Maamerika, ba bantši kudu ba bona, ba rekišitše ntle tokelo ya bona ya tswalo, bjalo ka Moamerika, le gore, “Ke phapano efe e e dirago, ge feela ke hwetša ditolara di se kae tša tlaleletšo go tšwa go mmušo le go phela?” Ba rekišeditše ntle go mpa ya bona, le go ditumo le kganyogokgolo ya lefase la sebe, le go lebala sona selo seo re se kotametšego godimo ga Plymouth Rock. Ba lebetše bohwa bja rena, gomme ba ile le go rekiša go mašaba a go gafela maipshino. Bjalo ka ge go bile ka matšatšing a Israele, go bile bjalo, Amerika e tšere tsela yeo e swanago, thwi go theoga tsela ya go swana, maipshino!

⁴⁸ Ka morago ga lebakana, mmušo o dumeletše sebe: “Ge feela o bile le sinagoge, e dirile phapano efe?” Seo ke tlwa Amerika e se dirilego. Gomme re thoma go ipeakanya ka borena mmogo le go dira dihlopha tše nnyane, le sebe kudu, sebe kudu, sebe kudu. Re swanetše go be re dutše le metheo ya kgonthe ya se re se kotametšego fa! Sebe se thoma go khukhunela ka dikerekeng go no swana le ka mo se dirilego nako yela. Basadi ba thoma go ripa go tloša moriri wa bona, ba apara diaparo tša maitshwarohlephi, ba e ripa go tloga ngwaga ka ngwaga le . . . Gomme banna ba thoma go dira *se, seo*, le se *sengwe*, le go bapala dikarata le go dira dipapadi tša panko ka gare ga kereke, gomme feela

bolefase bjalo ka ge ba bile, ba gafela maipshino, diphokaphoka tša go tagwa.

⁴⁹ Badiredi ba aloga go tšwa seminaring, gomme mopišopo o re, “Rerang, bašemane, e ka ba eng le ratago go. Bokgole bjo ke amegago, madi a Jesu Kriste a omile godimo makgolo a lesomesenyane a mengwaga a go feta.” Go fihla kereke e sa fihle go selo eupša mokgatlo, go swana le llotše. A nke le se tsoge la lebala se morago ga sekgalela se! E ba bjalo ka llotše, lefase le thoma go khukhunela ka gare, badiredi ba thoma go itšimeletša go no swana le ge ba dirile ka matsatšing a Ahaba. Go tlala sebe, go bola go fihla kgwekgweng, gomme pele le pele e ile feela ka thata ka fao e bego e kgona go ya.

⁵⁰ Le ge Modimo a ba rometše moprofeta ka morago ga moprofeta, gomme ka dikgaogelo tše bonolo O kgopetše batho, gomme ba retolotše mokokotlo wa bona go Lona. Ba nyakile tsela ya bona, e be e le Baisraele, ba be ba lokologile, ba be ba le setšhaba se segolo, borakgolo ba bona ba dirile *bjalo le bjalo* (Dafida le Salomo), ba be ba ka kgona go dira se ba bego ba se nyaka. Feela selo sa go swana se re theilego borena godimo ga sona, tlwa; seo Washington, borakgolo ba rena, le seo ba se emetšego. Eupša, ngwanešu, re milione wa dimaele go tloga go dilo tšeo; dikereke tša rena di, milione wa dimaele.

⁵¹ Ya kgale. . . kereke ya Methodist lehono, go seo Methodist e bego e le sona! Seo Pentecostal e lego sona lehono, le seo e bego e le sona! Seo Baptist e lego sona lehono, go seo e bego e le sona! Re bile le nako go ya morago le go bolela ka John Smith le ba bantši ba batsošološi bale ba pele. John Smith o rile, pele a ehwa, o rile, “Selo sa go šiiša ke gore basadi ba Methodist ba thoma go rwala dipalamonwana tša gauta godimo ga menwana ya bona.” Methodist! O be a tla reng lehono go ba bona ba ripa moriri wa bona go tloga, le pente gohle godimo ga difahlego tša bona, ba apere dišothi? Ke ka baka la sebe!

⁵² A Modimo o dirile eng ka Amerika? O rometše tsošetšo ka morago ga tsošetšo, tsošetšo ka morago ga tsošetšo. Badiredi ba rerile Lentšu, ba lekile go biletša batho morago go Modimo. Gomme ba dirile eng? Selo sa go swana Israele e se dirilego, ba Le ganne! Ba dirile metlae ka bona! Ba ba biditše “bapshikologi bakgethwa”! Ba ba lahletše ka kgolegong!

⁵³ Ge o tee wa dikgaetšedi tša ka le o tee wa banabešu, go tšwa go kereke ye lehono, a ka be a be a eme ka hoteleng yela bošego bja go feta gomme a phagamišetša diatla tša bona godimo le go tumiša Modimo le go goelela ka kamoreng yela, ba ka be ba le ka kgolegong lehono ka yona. Eupša tša go tagwa, sehlopha sa diphokophoko tša diota “bapshikologi ba e sego ba bakgethwa” ba kgona go ema godimo kua le go goelela bošego bjohle; ba tagilwe, le go rogana le goga diaparo tša bona go tloga go basadi ba bona le go ya pele, le go wela godimo ga lebato le go goelela

telele bošego bjohle, gomme ebile ga ba kgone go bolela lentšu ka yona. Ga go makatše re senyegile ka tlase ga seatla sa Modimo!

⁵⁴ Elang hloko, pele le pele, Modimo o rometše badiredi, o dirile maswao le dimaka, a netefatša Lentšu la Gagwe. Gomme bontši bja selo, bontši bja banna ba baruti ba sebjaalebja ba Le ganne gomme ba dirile metlae ka tsošetšo ye nngwe le ye nngwe. Bjalo ka ye e bitšwago Church of Christ le tšona, “Matšatši a mehlolo a fetile.” Ba leka bokaonekaone bja bona go le tswalela go tloga go mašalela a manyane ale a Modimo. Bjalo ka ge go bile ka go Israele, kafao go bjalo lehono. Makga a mantši, Modimo o swanela go tšea batho ba Gagwe go tšwa go yona mekgatlo le dikereke tša maina, go ba ntšhetša ntle ka lešokeng ba nnoši, go bolela le bona. Gomme O ya go ba le mašalela, le se tshwenyega ka seo. O dirile nako yela, O tla dira bjale. Pele le pele ba ile go kgabola sebe, ba phaya go kgabola dilo. Gobaneng? Boetapele bja bona, ga go selo go bo emiša.

⁵⁵ Gabotse, go botega, ke tseba ditšhaba tše ntši tšeo ge ba ka hwetša motho mokgotheng a apere go swana le ka fao re dirago ka mo Amerika, ba tla ba bea ka kgolegong. Ge ke ile go Saint Angelo, ka Roma (bjale, naganang ka yona, ka wona mokgwa wo e lego fase ka gona), ba be ba na le leswao godimo kua, go mabitla a ka tlase ka Saint Angelo, “Go basadi ba Maamerika: ‘Ka kgopelo aparang diaparago gomme le hlomphe bahu.’”

⁵⁶ Ge go na le selo e ka ba eng se ka go betološago, ke go bona sehlopha sa bao ba bitšwago Maamerika ba etla ka gare. Ke be ke dutše fase, ka Lausanne, re be re ipshina ka segoba, letšatši le lengwe, Ngwanešu Arganbright le nna. Letšatši le le latelago, re ile morago ka gore e be e le go ja mo gobotse. Ke be nka kgona go hwetša meetse kua, ba be ba sa fe selo eupša beine. Gomme ka tšea meetse, ka swanela ke go itshwarela jeke ya meetse ka tlase ga letsogo la ka, nako yohle, ka gore ba be ba sa go fe meetse tafoleng. Ka gona ka ya ka kua gare, gomme se sengwe le se sengwe e be e le se sebotse go fihla “Mohumagatšana Amerika” a etla ka gare le ye nnyane, ya ditšhila, mpša ya nko ya sefenana ya maruthuruthwana; ka dibenyane tša go lekanela tša lebenkele la disente tše lesome godimo ka mokgwa *woo*, le sekerete tsela ntle mafelelong ka mokgwa *wo*, a dula fase fale a apere se sengwe a bego a se sona; gomme a bea mpša yela ya maruthuruthwana godimo ga tafola, sa tšhila, selo sa ditšhila.

⁵⁷ Ke . . . mpša ke selo sa go befa kudu se Modimo a bolelago ka sona. Le karolo ya lesome ya yona e ka se kgone ebile go patelwa ka ntlong ya Modimo. “Go swana le seotswa, karolo ya lesome ya seotswa,” Beibele e boletše. Gomme, go le bjalo, ke wena fao. Ba tla dira taolo ya tswalo le go patela ditolara tše sekete, e nyakile, bakeng sa mpša ye nnyane ya kgale; gomme ba e etelela pele go dikologa le go e fa lerato la ngwana, gore a kgone go kitima ntle bošego bjohle botelele, gomme o tla dira go laola tswalo.

58 Ke eng e letetšwego eupša tlhakahlakano! O ka no se tsoge o kwele lentšu la ka gape, eupša ke nyaka o elelwe se: Re bofelong!

59 Fao, re hwetša se se diregilego, se se dirilego. Mafelelong, iri ye *kgolo* ya tla: Ahaba a kgethwa, gomme ge a dirile, o nyetše Isebele; mosadi yola wa kgale wa go bola yo a eteletšego Israele pele go ya go medimo ya maitirelo. Gomme bjalo ka ge Israele e dirile nako yeo, gobaneng, se . . . Ba swanetše go be ba be ba le ka seemong sa go kgeloga, go tsoge ba dumelela selo sa go swana le seo go direga ka go setšhaba sa bona. Melao e direlwa batho ke batho, gomme re dirile selo sa go swana!

60 Go bile nako fao Amerika e bego e ka se be le . . . ba be ba tseba bokaone go feta go dumelela mmalegogwana wa kgale, seotswa sa kgale se sa go nwa madi a bahwelatumelo, o ba bolaile, gomme lebaka leo ba tšhabetšego mo, bakeng sa tokologo, ba be ba ka se kgonane le selo go swana le seo. Go a laetša re ka seemo sa go kgeloga, setšhaba sohle, go kgetha se sebjalo ka seo. Oo, ka nnete, bjale lena . . . ba bangwe ba lena Mademocrat a mabotse a sekwere sa morago ba tla nagana se, gore “Oo, gabotse, o tla—o tla dira hlogo ye botse ya dipolitiki.” Seo se ka kwagala gabotse go mabaka, go monagano wa nama. Eupša go Lentšu la Modimo le monagano wa semoya, ga e dire kgopolo. Ka kgonthe ga e dire, ditolaro di se kae tša tlaleletšo ntle le metšhelo ye mengwe goba se sengwe go swana le se go ripa mo.

61 Gomme re na le nako ye thata, baromiwa ka rena ka tšhemong lehono, ka gore re tšewa go ba setšhaba sa Katoliki bjale. Gobaneng, nnete, Russia e tšewa go ba lekomonisi ka gore ba le moetapele wa lekomonisi. Red China e tšewa go ba lekomonisi ka gore ba na le moetapele wa lekomonisi. Re tšewa go ba Katoliki ka gore re na le moetapele wa Mokatoliki.

62 Oo, ge Ahaba a be a le teroneng . . . O re, “O godimo ga terone.” Yeo ke nnete, eupša Isebele e be e le hlogo ka morago ga terone yela. O be a le yena a bego a dira go etapele. Lebelelang ka fao a tšerego yona melao ya naga gomme a e phetlaganya go dikologa, gomme bakeng sa go boelwa ga gagwe mong le bakeng sa bojato, gomme a dira Ahaba go e dira ka gore o be a nyetšwe ke yena. Gomme yeo ke tsela ka moetapele wa rena lehono. Ga ke re ga se monna yo mokaone, eupša lebelelang se se lego ka morago ga gagwe: seotswa, sona selo se re se tšhabetšego (go ba Amerika) bakeng sa; yona kokwane ye Amerika e agilwego godimo ga yona. Rena, ka kgetho ya tokologo ya rena beng, re kgethile selo se sebjalo ka sela.

63 Bjale le a bona gobaneng lentšu la ka le eya go emišwa ka pela botse. Eupša yo mongwe o ya go tseba! Ee! Gobaneng? Kutollo 2:20, o ipitša yenamong “moprofetagadi.” Le no bogela lephoto la sebe le direga bjale. Le bogele kgwegkwe e ya godimo go kgwegkwe. Le bogele bosebjalebja, bogelang dilo tša go

hloka bomodimo di direga ka dikerekeng. “Gomme, mafelelong, go tla tla tlaišego,” Beibele e boletše bjalo, GO RIALO MORENA! Kgontho, go tla ba.

⁶⁴ Morago go ya go direga eng? Go no swana le ge e dirile nako yeo, e tla ba bjalo le bjale. Mosadi o be a le maatla morago ga yona, o bile yena a bego a e laola. Balang. . . Ke a dumela ke šupa- . . . e ka ba ya 17 goba ya 18 tema, go bapela fao, le tla hwetša se Isebele a se dirilego: ka fao a tšerego Ahaba, gomme o be a sa kgone go bolela selo ka yona ka gore e be e le mosadi wa gagwe. Lebeleleng se setšhaba se bego se agilwe godimo ga sona nako yeo, MoIsraele wa go kgeloga le mosadi wa mohetene (ka morago ga gagwe) yo e bego e le morapedi wa Baali. Gomme o dirile eng? Mafelelo o dirile se sengwe le se sengwe sa sebjalebja le bjalo, le se sebotse bjalo, gomme batho ba bile le bonolo bjalo, go fihla kereke ka moka e se wela, bareri le bohle. A Eliya ga se a ke a re, “Morena, ke nna ke nnoši a šetšego”? Gomme bjalo ka ge go bile nako yeo, e a bapela lehono.

⁶⁵ Bohle ba bona ba be ba boifa go bolela e ka ba eng. A ga e no ba selo sa go swana lehono? Ba be ba boifa go bolela se sengwe. Kafao re hwetša ntle, ba be ba nno itesetša, ba phatlaletše, ba tagwa, ba eya pele, ba gafela maipshino, le se sengwe le se sengwe gape, feela bjalo ka ge go le lehono. Isebele o phetlagantše Mangwalo ao. . . Na o dirile. . . goba yona melao, bjalo ka ge—bjalo ka Isebele o tla e phetlaganya. Elelwang, Isebele, o ipitša “moprofetagadi” yenamong, go kokobetša batho, gomme o bolela gore ke yena “lentšu la Modimo le nnoši lefaseng.” O tla dira monagano wa nama go dumela seo ka kgontho bjalo ka lefase.

⁶⁶ “Go tla ba borapedi bja mosadi, ka United States, gomme yoo e tla ba Maria.” Ke e bo bone, masometharo. . . 1931. Dilo tše šupa di diregile. Ke na le yona thwi godimo ga lephepha mo, le nna, e ngwadilwe ka go lona 1931. Ka fao ke rilego “Mopresitente yo, Franklin D. Roosevelt, o tla dira lefase lohle, go thuša go e dira, go iša lefase ntweng.” Go be go se gwa be gwa tla ntwana nako yeo, lebakeng la nako ya phuhlamo. Ke rile, “Selo se sengwe, . . .” Gomme mme wa ka, Modemocrat wa sekwere sa morago, ge e ba ga se a ntebelela thata ge ke boletše seo. Ke rile, “Ga ke tshwenyege ge e ba o be a le Lerepublican goba ge e ba o be a le Lesocialist goba eng a lego, se ke GO RIALO MORENA.” Gomme ke rile, “Go dira se, ba dumelela basadi go bouta. Gomme ge ba dira seo, ba dirile e tee ya dikgobogo tše kgolokgolo kudu setšhaba se se kilego sa e dira.” Gomme ke rile, “Letšatši le lengwe ba tla e patela.” Gomme ba dirile ka dikgetho tše tša mafelelo. Bao ke ba ba mo kgethilego, basadi.

⁶⁷ Gomme lena batho ba bohlokwa ba makhalate, ka Borwa, ka fao le boutilego! Le re, “Ga o na le taba go bolela seo godimo ga phuluphithi.” Oo, ee, ke nayo, ke Lentšu la Modimo! Gomme patso ya—ya Abraham Lincoln, yo motee a le lokolotšego, e

robetše ka kua ka musiamong godimo ga roko ya mosadi, gomme le rekiša tokelo ya lena ya tswalo. Dihlong go lena.

⁶⁸ Gomme lena batho, ka baka la dipolitiki, ka gore o no ba Ledemocrat la go loka, le boutetše se sengwe sa go swana le seo, le go rekiša ditokelo tša lena tša tswalo tša Boamerika le Bokriste, go e fa godimo go mmalegogwana yo a re bušago ka go setšhaba se, se se re dirile se re bego re le sona. Le bone ka fao a bego a khukhuretša ka gare? Kgonthe ga bonolo, go fihla bjale o godimo ga terone. Nnete! Terone ya White House.

⁶⁹ Hlokomelang! E šetše... A le bone letšatši le lengwe ka dikolo tša Katoliki le dikolo tša Protestant? Thekgang sekolo sa Katoliki eupša e sego Protestant. Le a bona? Oo, ngwanešu! Hlokomelang lephoto la pipitlano le tla pele bjale. Elang hloko, gomme bjalo ka ge ba e dirile, lebelelang se se diregilego. Sebe sohle se se hlatlaganago ka gare. Se fihlile lefelong gomme se beile setšhaba ka go mohuta wola wa lefelo la go thekesela.

⁷⁰ Mengwaga e sego mekae ya go feta, ge ba bile... Mapentacostal a phuleletše ntle pele, go phološitše setšhaba mengwaga e sego mekae ya go feta ge Al Smith a be a eya go phenkgišana. Amerika e tsebile bokaone nako yeo. Eupša Pentecost e bile bolefase kudu e ile thwi pele ka gare le go rekiša ditokelo tša bona tša tswalo bjalo ka Mokriste, go dipolitiki, gomme ke dipolitiki pele ga Beibele. Oo, nna!

⁷¹ Bjale, motsotso feela, gomme hlokomelang feela ka fao se se tlogo ntle. Bjale, re hwetša ntle se ba se dirilego le dilo tše ba di dirilego, re e bona mo e bapetše feela tlwa, sebe seatleng se sengwe le se sengwe. Isebele o tlile ka gare, o loile batho bohle. Gomme elang hloko, mafelelong, a thoma go agela Baali mafelo a go rapelela a magolo. A ke nnete? Gomme baprista ba Baali ba kgerega go tšwa mo gohle go tla ka lefelong leo, gomme ba thoma go tšhilafatša dinaga ka borapedi bja Baali.

⁷² Lebelelang ka fao ba dirilego, lebelelang ka fao ba bilego ngwang ka gare. Feela dilo tše ba di dirilego, lebelelang mo ba lego lehono. Lebelelang Bokatoliki bo meletša godimo, meletša godimo, meletša godimo; nyalela ka go, bo thuba se, feela tlwa se Daniele a rilego ba tla dira. Tshipi le letsopa di ka se hlakane, eupša go tswakanya dipeu tša bona o tee le ye nngwe, go thuba. Mosetsana yo mongwe le yo mongwe wa Moprotestant a nyalanago le mošemane wa Mokatoliki o swanetše go godiša bana ba gagwe Katoliki. Tšohle ka mokgwa woo, go nyala, go tswakanya, ka mokgwa woo go fihla e etla lefelong go fihla United States ka moka e bodile.

⁷³ Re ya go dira eng bjalo ka baromiwa, go ya ntle ka kua go lokolla ka Amerika Borwa le gohle godimo karolong ya lefase, Tommy Osborn le bona, ba leka go ntšha batho ntle ka go bohetene bjola gomme ba kgona go šupa monwana wa bona thwi morago gore re kgethile moetapele wa rena, le selo sa go swana. O

Modimo. Ke eng—ke eng e yago go direga go lefase le? E swanetše go šišinya motho yo mongwe le yo mongwe ka mo. Re ya go araba bjang? Moromiwa o ya go reng ge ba re, “O tla mo go re lokolla go se, gomme batho ba geno ba beile selo sa go swana ka ofising ya lena kua, godimo ga terone”? Re ya bjang go . . . Eng . . .

⁷⁴ Lebelelang morago ka go matlakala a histori, boelang morago gomme le bone ge e—ge e le ka phethagalo, e nyakile, go se be molaotheo go yona go ba. Ba be ba ka se e dire mengwaga ya go feta eupša, le a bona, re rekišitše ntle ditokelo tša rena tša Bokriste go dipolitiki, gomme ke ka fao diabolo a itataganyetšago ka gare yenamong. Ahaba e be e se selo eupša seswantšhohlogo sa Isebele. Seo ke sohle se se tla bago, feela seswantšhohlogo. A ka se e dire yenamong, eupša tshepedišo yela ka morago ga gagwe e tla mo gapa go e dira. Nnete tlwa! Tšipa letswalo la gago, wena Mokriste. Itsošetše godimo mong, go tharithari go feta ka fao o naganago. Seemo se re lego ka go sona, seemo se ba bego ba le ka go sona, le ka fao ba itirilego ka bobona go hlephiša.

⁷⁵ Ka fao pelo ye kgolo ya lerato ya Modimo e swanetšego go be e lletše ntle ka gona, le go lla, ge A bone batho ba Gagwe ba boromiwa. Ba dirilwe mohlala, ditšhaba tšohle di etla go tšwa mo gohle ka gore Modimo o ba šegofaditše, go ba bona ba kopane. Semoyeng, ba direla Modimo. Gomme ka gona go nagana gore O—O be a hlogetše go ba bona ba etla morago go lerato la bona la pele le go dira se se bego se lokile, eupša kgafetšakgafetša ba ile kgole, le kgole, le kgole, go fihla mafelelong Isebele a etla ka gare. Se ke tlwa se re se dirilego. Phaphametše go tloga go dikokwane tša Kriste. Ge Modimo a rometše badiredi ba Gagwe go kgabanya setšhaba, ba rerile bokgethwa (Pilgrim Holiness, Manazarene, Mapentecostal), “Boelang morago go Modimo! Boelang morago go Modimo!”

⁷⁶ Gomme dikereke tše di tiilego tša nako ya kgale di nno sega le go dira metlae. Bontši bja bona badumedi ba sebjalebja, gobaneng, ba ahlotše se sengwe le se sengwe seo bona banna ba se dirilego le gore “E be e le sa diabolo.” Se dirile eng? Gomme kereke e thoma go se theetša, bontši bja thoma go theetša. Selo sa pele le a tseba, “Ge mosadi wa Mokatoliki a ka apara mohuta wo ya dilo, Moprotestant a ka kgona le yena. Ge kereke ya Katoliki e ka kgona go dira se, Protestant e ka kgona le yona. Ka gona ge Methodist e ka kgona, go ka reng ka Baptist? Gona ge Baptist e ka kgona, go ka reng ka Mapentecostal?”

⁷⁷ Le a bona, seo ke se ditshepedišo tša madirwa ke motho di go tlišago ka go sona. Haleluya! Yeo ke therešo. Ke ka baka leo ke lego kgahlanong le yona, ka gore Lentšu la Modimo le kgahlanong le yona. Ditshepedišo tša madirwa ke motho: Modimo o kgahlanong le yona, Lentšu la Gagwe le kgahlanong le yona, bapofeta ba Gagwe ba tla ba kgahlanong le yona, bahlanka ba Gagwe ba therešo ba tla ba kgahlanong le yona,

tšohle ditswetšwego ke Moya wa Modimo di tla ba kgahlanong le yona.

⁷⁸ Bonang ka fao Israele e ilego, ka fao ba phaphametšego le lephoto, go fihla mafelelong Isebele a etla. Lebelelang kafao Amerika e ilego, gomme e phaphametše le lephoto la selefase, go fihla mafelelong Isebele a tšere terone. Yeo ke nnete. Bjale, Isebele gabotse o be a se godimo ga terone ya Egepeta. . . goba, terone ya Israele, eupša o be a le yena hlogohlogo morago ga terone. Gomme tatelano ya ditulo ya Katoliki ga e godimo ga terone ya United States, eupša ke tshepedišo morago ga yona ka gore o nyalane le yena. Gomme Beibele e rile, ka nageng ye, ba tla dira “seswantšho sa go swana le sebata.”

⁷⁹ Oo, ngwanešu, kgaetšedi, bothata ke eng? Gabotse, ke—ke a tseba ke eng. Beibele e rile ba tla hwetša lebaka le la Laodikia, gomme fao ke mo re lego. Le ka no ntlhoya bjale, eupša letšatši le lengwe le ka se ke ge le hwetša ntle se e lego Therešo. Le ka no se dumelane le go emela godimo gomme la gatela ka ntle ga moago, seo se no laetša go se rutege ga lena. Eupša letšatši le lengwe le tla lemoga, letšatši le lengwe le tla hlologela le go tseba gore ke Therešo! Ke E bolela Leineng la Morena! Ke bea bona godimo bjalo ka senepša, ye mafelelong a tla nkgapela lebitleng. Ke ya go ba hlatse go fihla ke ehwa, ge Modimo a ka nthuša. Yeo ke therešo.

⁸⁰ Šefa ke rena ka seemong se re lego lehono, sohle sa sona se ya pele ka mokgwa woo. Gomme Israele, ka fao Ahaba a dirilego, seswantšhohlogo sa Isebele ka gore o be-. . . o be a nyalane le yena. Amerika, moetapele wa rena, go diregile bjang. . . Le a tseba moetapele wa rena e be e le monna wa mohumi? Ke ba bakae ba tsebago seo? Radimilionemilione. Yo mongwe o mpoeditše, ka go kgatišobaka goba seyalemoya goba thelebišene goba se sengwe, Jack Benny goba yo mongwe o dirile. . . Ernie Ford, ke a dumela e be e le. Yo mongwe o boletše gore “Tatagwe o mo thušitše go hwetša dipolasakgolo tše e bego e se tša gagwe.” O no ba kgausi le go ba mong wa yohle ya yona. O e hweditše bjang? Tšhelete yeo e tlile bjang? Ka go sepetša wisiki ka boradia, le bjala. Ke ka baka leo a theošitšego motšhelo go wisiki le dilo. Seo ke se se mo dirilego monna wa mohumi. Sona selo se se senyago setšhaba sa rena, selo se se rometšego bašemane ba rena go ba matagwa, le basetsana ba rena go ba bommalegogwana, tšhelete ya go tšwa go seo e mo dirile mohumi.

⁸¹ Selo sa go swana, tshepedišo yela ya kgale ya Isebele, selo sa go swana se se tšaišitšego batho ba rena, selo sa go swana se ba gogetše ntle (ka go Baroma) gomme sa ba tšhuma le go ba goga go arogana le go dira se sengwe le se sengwe go bona, madi a go swana a bahwelatumelo (Beibele e re) a ka seatleng sa gagwe! Šebao ba fao, ba nyalane mmogo. Gomme rena Maamerika re thekesela go ya pele, “Oo, gabotse, re na le ditolaro di se kae

tša tlaleletšo gomme re na le nako ye botse. Bokaonekaone go feta ditšhaba tšohle ka moka.” Eupša, ngwanešu, wena leta motsotso feela.

⁸² A re e tšeeng tlhaka ka tlhaka bjale, lebaka la metsotso e se mekae e latelago, re bone se se diregilego.

⁸³ Bareri ba ile thwi mmogo, ba hutšwela feela fase le bona, ba ile pele le bona, tshepedišo yohle. Tshepedišo yohle ya Baisraele e ile mmogo le ya Isebele. Ba be ba na le sebopego, ee. Gomme a Beibele ga e re botše gore ka matšatšing a a mafelelo re tla ba le “sebopego sa borapedi”? Diprofeto tšohle di phethagaditšwe, ngwanešu, re mafelelong! Bosetšhaba, re mafelelong! Semoyeng, re mafelelong! Tshepedišong ye nngwe le ye nngwe e mafelelong a yona! Selo sa go latela ke go tla ga Morena le go fetolwa ga Kereke.

⁸⁴ Modimo o rometše leswao le lengwe le le lengwe, ga go makatše, o dirile se sengwe le se sengwe A kgonnega go se dira, go leka go goga batho, gomme kgafetšakgafetša ba sepeletše pele thwi ka gare. Lebelelang toropo ye fa. Lebelelang naga ye go dikologa mo, ka masome a makgolo le makgolo a batho ba Pentecostal; gomme ka baka la go ema godimo ga Therešo, ba kae morago ga sekgalela se? Ka gore yo mongwe o ba boditše go se dirišane le kopano. Lena bašokiši, ke ka boomo. . . Modimo a be le kgaogelo go lena, ke selo se nnoši nka kgonago go se bolela. Ge lena Bakriste le se sa na le lerapo la mokokotlo go feta fao, le na le lerapo la go duma sebakeng sa lerapo la mokokotlo. Nnete! Se re se hlokago ke go “rera Ebangedi ya meno ka go yona,” ye e tla remago selo diripa. Le ile feela bjalo ka bohle ba bona, ka gona le makala go reng re goelela ka yona. Gona, le a bona, o hwetša “legetla la go tonya.” Ke e letetše, ke swanetše.

⁸⁵ Tšohle tše di ile pele ka go Israele. Mafelelong, letšatši le lengwe, go tlile go gatela ntle go tšwa lešokeng, go tlile moisa wa go tšofala wa go lebega boya, Eliya wa Thišibe. Ga se a ke a tla godimo go tšwa go mekgatlo ye e itšego, o tlile go tšwa lešokeng! O be a se na le selo go dira le bona. O be a le moprofeta wa Morena. Ngwanešu, o šišintše mmušo wola wa Isebele go e ka ba eng se bego se le ka go wona. Ba be ba mo hloile. O be a se na le tirišano, ke tla go netefaletša seo. Beibele e re aowa. Kgonthe. O dirile bona bapenta sefahlego boIsebele “go swa godimo,” ke a eleletša. O beile selepe go modu wa mohlare go swana le Johane ge a dirile, ditshetla di wela kae kapa kae di bego di nyaka go, eupša o mmeile ka kua. O šišintše setšhaba, a laetša gore ba be ba le phošo, le go leka go ba biletša morago go Modimo wa therešo wa go phela, le morago go Lentšu la Gagwe bakeng sa borapedi bja Isebele.

⁸⁶ Ba dirile eng? A ba mo amogetše? Ba ile ba mo hloya! Eupša Lentšu la gagwe le ile pele go no swana, ka gore o be a na le GO RIALO MORANA! Modimo o šomile le yena, le go laetša gore

o be a le moprofeta wa go tlotšwa ka dilo tše a di boletšego di etla go phethega. Gomme tšohle tše a di dirilego di netefaditše gore o be a le moprofeta wa Modimo. Eupša go le bjalo ga se ba Le dumela, ka gore o kgeitše dintlobobapalelo tša bona. O ba boditše gore ba be ba le phošo. Ahaba e be e ele motsoši. Therešo! Gomme le ela hloko ga se ba ke ba mo dumela, eupša O le rerile go no swana. Ga go le o tee wa bareri a dumelelanego le yena, o rile, “Ke nna ke nnoši ke šetšego, Morena. Ba lebeleleng, ba be ebile ba sa. . . o tee, ga go yo motee a tla dirišanago.” Eupša o be a na le morero go dira gomme o o dirile. O be a na le Lentšu la Morena, GO RIALO MORENA! Gomme a hlasela setšhaba, o hlatsetše kereke, o hlatsetše se sengwe le se sengwe se bego se le fao, gomme Modimo o be na le yena!

⁸⁷ Re a tshepišwa, ka matšatšing a mafelelo, gore o tla bowa go naga ye le yona. Ke a tseba, Jesu, ge. . . Mateo 17, ge ba Mmotšišitše, “Gobaneng ba mangwalo ba re, ‘Elias. . .?’”

⁸⁸ Hlokomelang se A se boletšego, “Elias ka therešo o swanetše go tla pele,” lefetile, lebj-. . . ka lebaka le le tlogo. Eupša nako yeo O fa Johane bjalo ka mohlala. Johane e be e se Maliaki 4. Johane e be e le Maliaki 3, “Bonang, Ke roma motseta pele ga Ka, go lokiša tselā.”

⁸⁹ Maliaki 4, O rile, “Pele ga letšatši le legolo la go šiiša la Morena le tla tla, ge lefase lohle le tla tshungwa bjalo ka makobe; pele ga letšatši leo, Ke tla roma Eliya.”

⁹⁰ Gomme e be e se Johane, ka gore Morena ga se a ke a tshuma lefase ge Johane a tlile. Gomme ge le ela hloko, gomme ka go tema ya mafelelo, ka go temana ya mafelelo, O rile, “Gomme o. . .” (hlokomela: *yena* a bolela) “. . . tla bušetša dipelo tša botate go bana, *le* dipelo tša bana go botate.”

⁹¹ Bjale hlokomelang! Johane wa pele o tlile, Eliya wa pele, o dirile eng? O tlile gomme a tliša Molaetša gomme a bušetša dipelo tše thata tša maorthodox a kgale go tumelo ya kereke ye mpsha, bana. Eupša ge Eliya wa go latela a etla, ka nakong ya bofelo, o swanetše go ya morago go tšea di—di dipelo tša botate. . . dipelo tša bana, a ke re, le go di bušetša morago go Tumelo ya botate ba pentecostal. Le bona phapano? A ka se be yo motee wa ba mo *ba bitšwa bjalo* re nago nabo lehono, o tla boela thwi morago go Ditiro 2 le go thoma thwi go tloga fao. O tla rera Ebangedi ya go se otswafatšwe, go no bolela dilo tša go swana tšeo Petro a di dirilego ka Letšatši la Pentecost, ka gore se a se boletšego ka Pentecost se hlatsetše Mangwalo wohle go kgabola. A ka se phetlagane go dikologa le mokgatlo wo mongwe, ge Eliya a etla. O tla hloya basadi go swana le Eliya ge a dirile, go no swana. . . goba basadi ba babe, go no swana le ge Johane a dirile. O tla ba moratalešoka go no swana le ge ba bile. A ka se pepetletše. Re mo lebeletše go tla. O tla tla! Modimo o rile o tla dira, gomme o tla ba mo!

⁹² Ke a dumela, ge e ka ba eng, Molaetša o re nago nao lehono o tla etapele go tla mo go golo mola ga gagwe. Ee, mohlomphegi! O tseleng ya gagwe, o šetše a tswetšwe. Go swana le ka fao Eliya a bego a le, gomme go tla a thunya go tšwa lešokeng, felotsoko o tla itira go tsebja ka boyena. O tla rera Ditiro 2. O tla tliša Tumelo ya botate ba ba kgale ba Pentecostal thwi morago go . . . tumelo ya bana ba ba Pentecostal, thwi morago go Tumelo ya botate ba Pentecostal. O tla ya thwi, morago go Ditiro 2, Ditiro 2:38, yohle go theoga go kgabola. O tla tliša ya kgonthe, ya go se otswafatšwe Ebangedi. A ka se be le e ka ba eng go dira le Isebele le tshepedišo ya gagwe. O tla ba mohlanka wa Modimo. Nnete o tla ba! Beibele e rile o tla tla. O tla profeta le go phatlola Molaetša wa gagwe ka sefahlegong sa boIsebele ba, feela tlwa go no swana le ka mo Eliya a dirilego mathomong go Israele. Ba tla mo hloya! Ba ka se dirišane le yena. Aowa, aowa. O tla tla! Modimo o e tshepišitše, gomme o tla tsoga lefelong la tiragalo. O tla—o tla rera go Kereke ye e Kgethilwego bjalo ka ge Le boletše o tla dira, go šišinya Mokgethiwa yoo, go šišinya bonama go tloga go yona, le—le lefase le dilo, go e šišinya fase, go e bediša fase, go tliša Kereke mmogo, batho.

⁹³ Ke a tseba le re, “Yeo ke kereke ya ka ya leina.” Ngwanešu, o fošitše! Johane o tlile bjalo ka tshepedišo ya monna o tee go tsebiša Monna o Tee: Jesu Kriste. Gomme Eliya a ka se be tshepedišo, e tla ba motho, Jesu o boletše bjalo. E tla ba monna o tee yo a tloditšwego ka Moya wo Mokgethwa. Gomme a ka se tsebiše e ka ba bafe badimo ba bararo goba ba bane, o tla tsebiša o Tee: Morena Jesu Kriste, ka gore Molaetša wa gagwe o tla šišinyetša bana ba Pentecostal morago go Tumelo ya botate gape.

⁹⁴ O a elelwa, ngwanešu, ge ke bolela dilo tše go ba wa go selekiša, ke hloka go ba aletareng. Ke a le botša, “GO RIALO MORENA!” Ge Modimo a se a hlatsela ke le boditše Therešo, go dikologa setšhaba, go dikologa lefase, gona mpotšeng mo phošo e bilego. Ke le botša Therešo! Boelang morago go Modimo, ka pela! Tšwelang ka ntle ga ditshepedišo tše, ka gore Beibele e boletše ka go Puku ya Kutollo, gore tatelano ya ditulo ya Roma ya Katoliki e be e le “seotswa,” gomme o be a le “mmago diotswa.” Ke eng seo? Dikereke, ditshepedišo.

⁹⁵ Gomme ke kae mo kereke ya Methodist, ke kae mo kereke ya Lutheran, e tšwago? Ke kae mo Methodist, Baptist, ke kae mo mekgatlo yohle e tšwago? Modimo ga se a ke a kगतlofatša kereke. Kereke ya Katoliki e rile ba thomile morago kua, “Jesu o kगतlofaditše kereke.” Ke nyaka—ke nyaka letlakala ka go histori, goba letlakala ka Beibeleng. Ga se gwa ke gwa ba mekgatlo lebaka la mengwaga ye makgolotharo le tshela ka morago ga lehu la moapostola wa mafelelo, ka morago ba dirile Khantshela ya Nicene le go dira mekgatlo. Gomme ge Luther a tšwetše ntle. . . o be a le monna yo mogolo wa Modimo, eupša

ka pejana ge a tlogile, sehlopha se sennyane sela sa batho se ile godimo le go bopa mokgatlo wo mongwe. Ka morago Moya wo Mokgethwa o ile ntle godimo ga John Wesley, ga se a ke a kगतलोफात्सा le ge e ka ba eng, eupša morago ga ge a tlogile ka gona ba kगतलोफात्सा. Ka morago Moya wo Mokgethwa wa tla ka gare le Mapentecostal, gomme ba tšwile ka ntle ga Methodist. Gomme go diregile eng? Ka morago *ba* kगतलोफात्सा.

⁹⁶ Eupša go tla ba le tshepedišo ya monna o tee e tlogo pele ka maatla le tlotšo ya Eliya, go phethagatša seprofeto. Haleluya! O tla o šišinya. Gomme, elelwang, o ba porofetetše, le go profeta, le go ba botša dilo tšohle, gomme Modimo o šomile ka yena. Eupša Molaetša wa gagwe wa makgaolakgang o hlasetšwe ka White House. Uh-huh. Ge Johane a etla, molaetša wa gagwe wa makgaolakgang o hlasetšwe ka White House ya letšatši leo. Molaetša wa Eliya wa makgaolakgang, ge a be a sepela go theoga tsela yela mosong wola ka morago ga go beng ka Bogoneng bja Modimo ntle kua, o sepetše go theoga tsela yela ka meriri ya go tšofala gohle godimo ga gagwe, hlogo ya gagwe ya lefatla e phadima, maledu a tšewa ke phefo, wona a mannyane, mahlo a go tšofala a gadima ka letago la Modimo. Lepara lela ka seatleng sa gagwe, gomme maoto a gagwe a nno tseparela ka fao a bego a kgona. O dira eng? O sepela thwi go tšwa Samaria go ya ka go bogona bja White House, le gore, “GO RIALO MORENA!” A sa boife selo. Dikereke di be di mo ganne, batho ba be ba mo ganne, kafao bjale o fa tlhaselo ya gagwe ya makgaolakgang, godimo ga White House.

⁹⁷ Ka gona go diregile eng ka morago ga fao? Theetšang! Ka morago ga tlhaselo yela, lentšu la gagwe le ile la homola, ga go yo a ilego a hlwe a mo kwa. Modimo o mmeditše go tloga lefelong la tiragalo, a re, “Eliya, o dirile Molaetša wa gago go tsebja go Israele yohle, ba a O tseba. Bjale etla godimo mo ka lešokeng, tloga go bona, ikaroganyane wenamong ka gore Ke ya go dira se sengwe. Ke ya go ba laetša gore ke eng go gana Molaetša wa Ka.” Go tlile eng ka gare? Ntwa, tlala, go bolawa ke tlala.

⁹⁸ GO RIALO MOYA WO MOKGETHWA, “Hlokomelang se se tlogo! Hlokomelang se se yago go latela! Go bile le tlala, go *tla ba* tlala!” Oo, mohlomongwe e sego ya borotho, eupša ya go kwa Lentšu la Modimo le Therešo ya Gagwe. Tšohle dikereke di tla dira leago le go ya thwi pele ka go lona go no swana, go no swana le ge di šetše di meditšwe godimo ka go lona.

⁹⁹ Eliya o dirile eng? O hweditše sediba se se utilwego, tsela godimo ka thabeng mo a hweditšego Meetse a mangwe a Bophelo, kutollo ye Kgethwa go tšwa go Modimo ge a dutše godimo kua ka tlase ga maatla a Modimo. Dikutollo e le sediba se sennyane se se utilwego, ge bohle ba bona ba bolawa ke tlala. Gomme Modimo o šegofatša bahlanka ba Gagwe (wona magokobu), a mo tlišeditše se sengwe go ja ge a be a hlokotšwe go tšwa bathong. Gomme ba be ba le tlase kua ba swarwa ke tlala ya

tsošeletšo le tšohle di eya pele. [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.] “Ga go sa kwewa gape ka tsošeletšo ya gagwe ka. . . O kae mokerenko wola wa kgale o yago pele o thuntšha mekgatlo ya rena? O kae bjale?” Ba be ba sa tsebe. O ikgogile ka boyena le Modimo, ntle ka go lefelo la go itlhokola mo ba bego ba sa kwe lentšu la gagwe. Ka gona ba thoma go bona.

¹⁰⁰ Ge Modimo a romela pele Molaetša le go botša batho, gomme ba se O amogele, gona O gomiša mohlanka wa Gagwe gomme o romela dikotlo tša Gagwe: tlala, lehu (go bolela ka semoya, mmeleng gape). Wena hlokomela kgatelelo, ngwanešu. O nagana gore o bone se sengwe, e no leta ka morago ga lebakana. Ga se wa bona selo. O nagana gore o hwela tsošeletšo ye botse ya semoya, wena leta go fihla ka morago ga nthathana. Wena e no leta, hlologela le go llela go kwa Lentšu la Modimo. Beibele e boletše bjalo! “Go tla ba le tlala ka matšatšing a mafelelo,” go boletše moprofeta, “gomme e sego ya borotho le meetse feela, eupša ya go kwa Lentšu la therešo la Modimo.” Eupša lentšu leo le tla homola, ka lešokeng felotsoko, le utilwe go tloga.

¹⁰¹ O beile magokobu, bahlanka ba Gagwe. Šegofatša tšona dinonyana, bahlanka ba Gagwe, bao ba bolokilego lentšu la—la Eliya le phela lebakeng la nako ya gagwe—gagwe go hlokolwa go tšwa kerekeng. Magokobu a mo tlišeditše nama le borotho mosong, le nama le borotho ka mantšiboa, gomme o be a enwa go tšwa mothopong wo monnyane mola bohle ba bona tlase kua ba se ba dira ntle le e ka ba eng dijo le meetse a semoya.

¹⁰² Ka gona letšatši le lengwe, ka morago ga ge sebe se tšere karolo ya sona, gomme Modimo o tlišitše batho ba Gagwe matolong a bona. . . Isebele o tšere se sengwe le se sengwe, a se swielela sohle godimo, gomme o tla se dira gape! Seo ke GO RIALO BEIBELE YA MODIMO YE KGETHWA, “O tla e dira gape.” O thwi teroneng bjale, ka morago ga seswantšhohlogo; o e phetlela e ka ba tsela efe a nyakago, ga go yo a yago go mo emiša. Ke nnete, ga go yo a yago go mo emiša bjale, ka gore se ba bego ba sa kgone go se hwetša ka didikong tša bodumedi ba se ripile—ripile sohle ka go dipolitiki, gomme kua ba se dirile. Uh-huh, seo ke tlwa ba se dirilego. E lego, sa dipolitiki e tla ba kiletšo feela tlwa morago go leswao la sebata, ka kgonthe go swana le ge ke eme mo, le a bona, bjalo ka ge Beibele e boletše.

¹⁰³ Ke a tseba re ba thari, ke tla hlaganela. Ke swanetše go tliša lentšu le la mafelelo ka gare, ge Morena a ka ntumelela.

¹⁰⁴ Hlokomelang! Eliya o dutše godimo kua go fihla Modimo a mo tlošitše. O be a se na le ditsošeletšo. Ga se a rera kgahlanong le selo. O be a nno ema godimo kua le Modimo a nnoši, ntle ka lešokeng, ka gore o be a le monna wa lešoka. O godišeditšwe ka lešokeng. Go bjalo le Johane o godišeditšwe ka lešokeng.

¹⁰⁵ O ile ntle ka lešokeng a nnoši le Modimo, a tšewa go tlošwa go kereke ka morago ga ge a file Molaetša wa gagwe. Gomme

kereke e O ganne, e O ganne. Gomme mafelelong mekgatlo e be e ka se dire selo, kafao o ile a no swanela go tšwela ntle. Modimo o mmiditše go tloga lefelong la tiragalo, go mo tšeela ntle go ya ka lešokeng, a re, “Etla pele ntle mo, ba ka se sa theetša gape. Etla pele, ka gona ke ya go lahlela kahlolo ya Ka godimo ga bona.” Oo, ee, o tla ba mo le letee la matšatši a, le hlokomele.

¹⁰⁶ Ka gona, ka morago ga matšatši a seprofeto sa gagwe, go diregile eng? Kereke e ile ya pona, tšhošetšo ye kgolo ya Isebele, o ba tšeetše bohle ka go yena mong, a ba metša godimo bohle. O ba tšeetše ka gare yenamong, le go aga mafelo a go rapelela le se sengwe le se sengwe gape.

¹⁰⁷ Eupša, letšatši le lengwe, Modimo o mmileditše ntle gape! Šo o tla ka ntle. Theetšang sekgauswi bjale, gomme le se mpefelele. Ke re, “GO RIALO MORENA!” Ge a tšwetše ntle, Modimo o dirile eng? O mo rometše go mosadi wa mohlologadi. Gatee o bile le ma—ma maatla a monna godimo ga hlogo ya gagwe, eupša go tšere lehu go mo lokolla gore a kgone go dumela Lentšu la moprofeta. Le etše seo hloko? O bile le monna yo a bego a mo hlalela go tsela ye le go tsela yela, ka go se tee sa dikolo tlase mo. Eupša lebakeng la komelelo ye kgolo ye, o be a meditšwe godimo, lehu le ile la mo tšea. O be a sa hlwe a akilwe ka go mokgatlo wo o itšego, kafao o be a loketše bjale go kwa Lentšu la Morena. Mosadi, go e ra Kereke; mohlologadi, yo monna wa gagwe (mokgatlo) a hwilego, gomme o be a no se nagane o a phela ka boyena. Gomme Modimo a re, “Eya tlase go yena bjale, o tla go kwa, Ke mo laetše.”

¹⁰⁸ Oo, re a nagana dinako tše dingwe, lena sehlopha se sennyane fao seo se tshepegago kudu le go dira se e ka ba eng le kgonago go ba le kopano, go leka go laetša go batho gore pelo ya lena e lokile gomme le ba nyaka ba loke, le nagana gore le na le nako ye thata. Eupša, elelwang, Modimo o na le leihlo la Gagwe godimo ga lena! Le a Mo rata, ke a tseba le a Mo rata, le ka be le se la dula mo, le be le ka se tsenele ye e itšego ya dilo tše bjalo. Modimo o na le leihlo la Gagwe godimo ga lena. Ee!

¹⁰⁹ Gomme ge a dirile, monna wa gagwe o hwile, mokgatlo wa gagwe o hwile, kafao bjale o loketše go kwa Lentšu la moprofeta. Kafao ge moprofeta a tlile kgorong gomme a mo kgopetše me—me meetse a manyane, o ile go a ga. Ka morago o rile, “Ntlišetše lerathana la sejo.”

¹¹⁰ Gomme o retologile gomme a re, “Bjalo ka ge Morena a phela, ga ke na le selo eupša feela go lekanela.”

¹¹¹ Bjale, go bonagatše o ka re o be a rometšwe go tšea bonnyane bjo mosadi a bego a na le bjona, eupša e be e le pele morago. Ge a be a rata go fa se a bego a na le sona go thekgo ya Lentšu, Modimo o ile a mo fepa. Gomme ge o rata go fa Moya wo o nago nao, Moya wo Modimo a go filego go thekgo ya Lentšu, gona Modimo o tla go boloka o phela. Haleluya! Oo, letago go Modimo! Le a e

bona, kereke? Le se ke la nagana gore ke ka thoko ga ka, ga ke dire. Eupša se o nago naso, bonnyane bjo o dumelago go Modimo, tumelo ye o nago nayo, e bee godimo ga Lentšu, e sego godimo ga mokgatlo! E bee ka go Lentšu la Modimo, O tla go boloka o phela.

¹¹² Mosadi o be a loketše nako yeo, ka gore o be a sa kgone pele, ka gore ba be ba ka se mo dumelele. Eupša bjale o loketše. A o tla e amogela? Modimo o rometše moprofeta tseleng ya gagwe. A o tla amogela Lentšu la gagwe? A o tla amogela moprofeta yo? Ee, o dirile. Gomme o mmoditše, o rile, “Bjale, bophelo bjo bonnyane o nago nabjo, bo bee ka mo, bo tliše go nna pele.” Gomme go diregile eng? Ge lefase lohle le be le lepša le go hwa ka tlaleng, yena le bana ba gagwe le lapa la gagwe bohle ba ja dijo tše botse tše tharo ka letšatši, kutollo ye Kgethwa go Lentšu. Ke a holofela le a e bona, bagwera.

¹¹³ Ke eng e ilego pele? O dutše kua go fihla tlala e fedile, a dula le mosadi yo (Kereke ye) yeo e mo amogetšego le go dumela Lentšu la gagwe. Gomme o mmolokile a phela (o bolokile Kereke e phela) ka Lentšu la Morena, ka gore o rile “GO RIALO MORENA.”

¹¹⁴ Bjale, ga re na le nako go tšea kanegelo yohle ntle, le a tseba, ka fao a tlilego go makgaolakang le Baali. O tla e dira, le lengwe la matšatši a, le se tshwenyege. Ge a etla a gatela ka ntle ga lešoka lela, le hlokomele se se diregago.

¹¹⁵ Go diregile eng? Nako yeo ge wa go loka, Eliya wa go tšofala, moprofeta, mohlanka wa therešo wa Modimo, a etla bofelong bja tsela ya gagwe, Modimo o mmoditše, letšatši le lengwe, o rile, “Eliya, o rerile botelele go lekanela bjale. O lwele le Isebele le yohle pente ya gagwe le se sengwe le se sengwe go fihla o bile le go lekanela ga yona.” O rile, “Etle tlase Jorodane!” Gomme šo o a ya, o ya tlase Jorodane. Fao moela wa kgale wa leraga o tla tlase ka kua, thwee, meetse a aese, go swana le ge motho mang le mang a swanetše go lebanya: Jorodane, lehu.

¹¹⁶ Eupša ge mohlanka yo mogolo yo wa Modimo a sepela go theoga go ya Jorodane, gomme morwa wa gagwe a sepela kgauswi le yena, morwa wa Ebangedi, . . . Oo, ee, o be a le morwa wa gagwe, “Tate wa ka, tate wa ka, dikoloi tša Israele, monamelapere wa yona.” Ge yena le morwa wa gagwe ba be ba sepela letsogo ka letsogong, go theoga go ya Jorodane, o be a hlokometše papa wa gagwe a tloga mosong woo.

¹¹⁷ Ge a fihla tlase Jorodane, o fihlile go dikologa le go tšea kobo yela ya maatla go tloga magetleng a gagwe, a re, “Lehu, o ka se dire selo go nna.” Gomme a ratha Jorodane, “Tloga, ke tshelela ka mošola mosong wo.” Go diregile eng? O boetše morago le go omelela bjalo ka puere. Moprofeta wa go tšofala o be a dira eng? O be a lebeletše go kgabaganya Jorodane, o tsebile go be go le koloi e mo letetše ka kua mošola le dipere. O be a eya gae,

mošomo wa gagwe o be o fedile. Morwa wa gagwe ka go Ebangedi o be a tšea lefelo la gagwe.

118 Ke be ke etla gae letšatši le lengwe go tšwa ntle Bodikela. Se se tla monaganong wa ka. Ke ile ka bulela seyalemoya (ke be ke swanetše go otlela matsatši a mararo, dimaele tše maggolo a masomepedi nne, ka bonna). Ke ila ka bulela seyalemoya gomme ka . . . ke ekwa sememoya go tšwa Del Rio, Texas. Go be go le polelo ya madirwa ke monna ka wa go tšofala, wa lekhallate, monna wa monegro. O be a lokišetša go hwa gomme o ile a swanela ke go tla tlase nokeng, o rile, “Tšona diramphašane tša gauta tše ke yago go di apara, go sepela mekgotha ya gauta.” Monegro yo wa go tšofala o be a rerile bjohle bophelo bja gagwe gomme selo se nnoši a bego a kgona go nagana ka sona e be e le khomotšo, ye a bego a na le yona, e be e le banjo ya gagwe ye e bego e lekeletše lebotong. O ile a dula fase ntle godimo ga mapala a katuni a bapala difela, a ikhutšiša yenamong go tšwa go bodiredi bja gagwe, ka banjo ya kgale. Yeo ke tsela a bilego nayo, go thekga ditho. O rile pere ya gagwe ya kgale ya mosela wa go ya godimo le fase ye a bego a e katiša e tla ba tlase kua ka koloi. Ke be ke nagana ka tšona. O rile, “Tšona diramphašane tša gauta tše ke yago go di apara, go sepela mekgotha ya gauta.”

119 Gomme ge a feditše go opela, ke ile ka tima seyalemoya. Gomme ke be ke eya kua, ke swere lebile. “Oo, yeo ke nnete. Ke swanetše go tla tlase kua le nna. Ke eng e ka tsogege ya mpha khomotšo? Ke kae ke hwetšago khomotšo ya ka ka lešokeng?” Ke na le ye nnyane, raborolo ya kgale e bitšwago. . . ke tsoma ka yona ka go lehlabula la ngwaga. Ke .270, mohuta wa 721, Remington. Monna, ngwanešu, o mphile yona, ka California, mengwaga ya go feta. Ke tsomile ka yona mengwaga le mengwaga. Ka fao . . . e bile khomotšo bjang, ka gore ke—ke a tseba ke sethunya se sekaone sa go thunya, gomme ke khomotšo ya ka ka lešokeng.

120 Ka gona ka gopola ka pono ya ka. Ge ke fihlile godimo kua le go bona batho bohle ba ka, ke kwele se sengwe se sega, gomme mo go tla Prince ye nnyane ya ka (pere ye nnyane ya ka ya sala) gomme a bea hlogo ya gagwe godimo ga legetla la ka. Ka gopola, “Ya, o motee wa meso ye ke tla tlase le nna, go ya Jorodane.” Le ya kgale .270 ye ke bego ke e šomiša go . . . e lekelela godimo ga leboti. Ga se ka ba le yona fase ga e sa le lehlabula la go feta. “Pere ye nnyane yela ya sala ke bego ke e katiša, Modimo o tla ba le yona e kgokilwe koloing ya ka, ka mosong wola ge ke etla tlase go noka.” E tla be e eme feela go kgabaganya noka kua. Modimo o tla mo romela, ke mmone bošego bjo bongwe. O tla be a kgokilwe go koloi ya ka, o motee wa meso ye. Ke tla be ke ile, ke namela godimo go kgabola maru.

A re rapeleng.

¹²¹ Oo, go maatla a le a Modimo ke yago go ipshina ka wona ge ke sepela mekgotha yela ya gauta! Ya, raborolo ya kgale yeo bjale e lekeletšego godimo ga lebotu, go ka se be mošomo wo o itšego wa yona nako yeo. Ke a makala, ge koloi ya ka e etla mmogo, ge pere ye nnyane ya ka ya sala ye ke e bonego ka ponong e tla be e kgokilwe go koloi ya ka, mosong wola, e eme tlase nokeng. Ke a holofela e gona. Ke nyaka go ubulelwa godimo. Ke nyaka Kereke go ya godimo ka mogwa woo le yona, ke nyaka yo mongwe le yo mongwe wa lena.

¹²² A o rata go tseba gore o tla neng tlase go Jorodane? A o ka tlogela ditshepedišo tše tša go hloka modimo tša lefase le le go amogela Jesu Kriste bjalo ka Mophološi wa gago? Ge o se Mokriste, a o ka phagamiša diatla tša gago gomme wa re, “Nthapelele, Ngwanešu Branham. Ge ke etla tlase go Jorodane, . . .”? Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. “Ge ke etla tlase go Jorodane, ke nyaka go tšea maatla a Moya wo Mokgethwa godimo ga ka le go ratha meetse a gore thwee, le go sepela go kgabaganya.”

¹²³ O ka kgona go dula bjang ka fase ga polelo ye bjalo, tlotšo ya Moya wo Mokgethwa, le go tseba gore Moya wo Mokgethwa o mpošša seemo sa gago, gomme wa palelwa ke go phagamiša seatla sa gago? Go a laetša ke nako ya leeto la lešokeng! A go ka ba yo motee pele re rapela, yo motee gape? Fale go ba babedi ba phagamišitše diatla tša bona; ba bararo, Modimo a go šegofatše, morwa.

¹²⁴ Tate wa rena wa Magodimong! Tharo; go tla makatša, Morena, ge ba—ba no ba fale ka letšatši leo. Ke a rapela gore ba tla ba, Morena. Ba phagamišitše diatla tša bona ka gore ba kgodišegile gore ditshepedišo tše tša lefase di a hwa, gomme mantšu a Lentšu la Modimo ka pela a tla ba selo se se thata go hwetšwa, Modimo o tla le tšea go tloga kerekeng. Sello, pitšo ya Monyadi ka pela e tla tloga gomme tshapedišo ya Isebele e tla le betela ntle. Eupša ba nyaka go ba . . . go phela go sediba sela se utilwego go swana le ge Eliya a bile go bolokwa go kgabola nako ya tlala. Modimo, ba fe Moya wo Mokgethwa bjale, tlatša dipelo tša bona ka lethabo le khutšo, gomme bea menagano ya bona godimo ga Lentšu la Modimo gore ba kgone go phela bjale le ka morago ga fa, go ya go ile. Ba šegofatše, Tate. Ke ba Gago, ka Jesu Kriste Morena wa rena.

Ka dihlogo tša rena di inamišitšwe:

¹²⁵ Bona ba ba phagamišitšego diatla tša bona le go nyaka go amogela Kriste, a le ka no ema ka maoto a lena, nakwana feela, ge ke le rapelela motho ka motho? Nong go phagama ka maoto a lena.

¹²⁶ O Modimo, a ke paletšwe? Le ba bararo ba ba phagamišitšego diatla tša bona, ntle le phenyego go phagama ka maoto a bona go amogela sona selo se ba se dirilego. Morena Jesu, ke e gafela

yohle ka diatleng tša Gago. Ke rerile Lentšu la Gago, gomme e sego go tšimeletša le le itšego. Bjale ke—ke tlogela ntlo go bona, Tate. O dira e ka ba eng se swanelago bobedi kereke le mohlanka wa Gago, se sohle ka diatleng tša Gago.

¹²⁷ Tate, ke a rapela gore O tla phološa balahlegi, wa tlatša ba dipelo diswarwa ke tlala ka dilo tše botse, wa fa Bophelo bjo Bosafelego go bao ba nyorilwego, wa phagamišetša godimo bahlanka ba Gago go bega Molaetša, wa fa phodišo go balwetši le batlaišwa, go hwetša letago ka go Wenamong, ka gore ke gafela bonna le Lentšu la Gago. Gomme ka seatleng sa ka, le ka pelong ya ka, le ka monaganong wa ka, ngwala Melao ya Gago, ka Jesu Kriste Morena wa rena. Amene.

Ge ke etla nokeng ka mafelelong a tsela,

Nka se opele yeo.

Gomme go bonala o ka re bagwera ba ka bohle ba ile;

Fao go tla ba yo Mongwe a letile yo a tlogo go ntaetša tsela,

Ga ka swanela go tshela Jorodane ke nnoši.

¹²⁸ A le file dikarata tša thapelo, Bill? Ke ikwa boima. Le file eng ntle lehono? B? Le file le diA gape, a le dirile? Tšohle gabotse, di bitše. DiB pele, tee go fihla... Karata ya thapelo B, nomoro tee. Re ya go rapelela bolwetši bja gago. B, nomoro tee, ke mang a e swerego? Karata ya thapelo B, nomoro tee, yo mongwe tsela morago ka morago. Etna godimo mo, mohumagadi. B, nomoro pedi, phagamiša seatla sa gago. Mohumagadi yola? Nomoro tharo. B, nomoro tharo, a o ka phagamiša seatla sa gago ka kgopelo, gore ke kgone go bona kae. Tharo? Nomoro nne, B, nomoro nne. B, nomoro tlhano. A o ka phagamiša seatla sa gago ka kgopelo? B, nomoro tlhano. Monna yola? Tšohle gabotse, tshela, šupa, seswai, senyane, lesome, lesometee, lesomepedi, lesometharo, lesomenne, lesometlhano. Gabotse, mo, a nke diB tšohle di emele godimo, go le bjalo. Feela... .

Leo... [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.]... ile ka go lefase lohle, moromiwa yo mongwe le yo mongwe tšhemong, kae kapa kae ba kgonago.

¹²⁹ Tšohle dikarata tša thapelo B emelang godimo le go tšea mafelo a lena go ya ka dinomoro tša lena.

Bjale, tše di latelago e be e le dife? A? Ke mang a nago karata ya thapelo A, tee? A, tee, e kae? Ka kgonthe e ka mo. A, tee? Di filwe ntle lebaka la matšatši a mabedi, goba a mararo bjale, kafao ba ka no se be mo. Bohle ka karata ya thapelo A, bjale lokologanang godimo mo. Eyang thwi godimo go ipata le leboto, ka tlhomphokgolo.

¹³⁰ Ke nyaka go bolela le lena ntle le dikarata tša thapelo, motsotso feela pele mothalo o thoma.

131 Bjale, ka karata ya gago ya thapelo, e sware ka diatleng tša gago gore bašemane ba kgone go amogela karata ya gago ya thapelo. O be o letile, o tllile ka pela mantšiboa go topa godimo karata ya gago ya thapelo, le go ba le tokelo ya go tla ka gare ga mothalo. Ke go tshepišitše, go go rapelela. Bjale ke tla leka go boloka tshepišo ya ka, Modimo a nthuša.

132 Yo ke mošemane yo monnyane wa gago? Monna yo monnyane yo mobotse kudu. Ka kgopelo ntshwarele. Mosadi yo mo ke mohuta wo mobotse wa Moamerika wa kgonthe. Mošemane wa gagwe yo monnyane, diaborolo tše nnyane le paki ya dithupana. Mosadi yo moswa ka moriri wo motelele, o apara gabotse. Modimo a mo šegofatše le legae la gagwe, le monna wa gagwe, baratwa ba gagwe. Yeo ka kgonthe ke ya mmapale U.S.A., le “Bokriste” bo ngwadilwe godimo ga ntlhora ya yona. Botelelele a nke dinaga tša rena di be ka mokgwa woo! Ntshwarele, mohumagadi yo monnyane, go boleleng seo, eupša ke no... gore batho ba kgone go bona se ke naganago se lebega bjalo ka Mokriste; ga go manekura, seo selo e lego sona, feela mohumagadi.

133 Modimo a go šegofatše, Ngwanešu Sullivan.

134 *Ngaka ye Kgolo*, ge o ka rata.

Ngaka ye Kgolo bjale e kgauswi,
Jesu wa go kwela bohloko.

135 A le dumela ka go Yena? A le a dumela gore Ke Ngaka ye Kgolo? Bjale e nong go ba le tlhomphokgolo feela nakwana. Re na le nakwana ye nnyane go le bjalo, ke ripile molaetša boripana gannyane feela. Ke a holofela le o hweditše, go le bjalo, se se bego se e rwa. E no dumela ka pelo yohle ya gago. Ge bohle ba lokologane, yo mongwe morago kua go lokologanya batho godimo. Go lokile? O reng? Bjale bohle ba nago dikarata tša thapelo le emeletšego.

136 A le a dumela ntle fao, le lena, ntle le dikarata tša thapelo? Ge bohle le ka ba le tumelo, Modimo o tla bitša *lena*. Bjale, tšohle dikarata tša thapelo ka mothalong.

137 Mosetsana yo monnyane a dutšego morago kua, ka leoto le lebe, godimo mo ka go se... A o a dumela gore Modimo o tla le dira le fole? Ge o dira, e no ba le tumelo gomme Modimo o tla e fa go wena.

138 A o nagana tatago wa go babja o tla ba gabotse? O a dumela, o ka kgona go ba le yona.

139 Go reng ka wena ntle mo, o rapelelago motlogolo wa gago ka leemo la megalatšhika? A o nagana Modimo o tla mo dira a fole? Mohumagadi, a dutšego ntle fao, ge o e dumela, o ka kgona go ba le yona.

140 Lena bohle le ya go dumela?

¹⁴¹ Bjale ke nyaka. . . Ke ba bakae ba baena ba ba lego mo, bareri ba Ebangedi, bareri ba Ebangedi ya go Tlala goba e ka ba eng e lego yona, ba ba dumelago ka go phodišo Kgethwa? Phagamišang diatla tša lena godimo. Ke tla rata le tle mo le go nthuša go rapelela batho ba, gore batho ba bone gore ga e no ba nna yo a rapelelago batho, le a kgona le lena. Etlang mo gomme le eme godimo ga sefala le nna. A le ka dira, baena, lena badiredi? Etlang thwi mo gomme le eme thwi mmogo godimo ga sefala. Ke mo gobotse. Ke a le leboga, baena. Ke a le leboga. Etlang thwi pele, baena, etlang.

¹⁴² O reng? [Yo mongwe o re, “A re ka dira methaladi ye mebedi mo?”—Mor.] Ee, le ka kgona. Dirang methaladi ye mebedi thwi mo, e tla ba mo gokaone. Ke mo go botse. Bjale retologa tsela ye nngwe ye, ngwanešu. Retologa go dikologa ka tsela ye, ke ya go tliša batho thwi go kgabola mo. Bjale ba bangwe ba lena etlang ka lehlakoreng le la ka, thwi ka mo, ge le ka rata, emang go dikologa ka lehlakoreng le. Yeo ke yona.

¹⁴³ Bjale, go batheeletši, le bona banna ba bakaone ba mo? Ke banna ba ba tlogo go ema thwi godimo mo, le go emela Ebangedi ye ya go swana ye ke e rerago. Le a bona? Ba tla mo ka gore ba dumela ka go Yona. Bjale le swanetše go ikgantšha ka modiša wa lena yo a tlogo go itaetša ka boyena godimo ga sefala se mo, ye thata, thero ya go tia. Ba ke banna ba ba nago le kutollo, ba ba tsebago gore. . . e sego nna ke le kgahlanong le banna, dinako tše dingwe re akiwa ka go ditshepedišo tše di re dirago. . . Tšona ditshepedišo ke tše re lego kgahlanong le tšona; e sego monna, mohlanka wa Modimo.

¹⁴⁴ Bjale, ge re bile le tekolo go yo mongwe le yo mongwe mo, ke botelele bjo bokae o nagana gore ke tla ba mo? Ke tla mara ge ke e tla e ka ba. . . ka morago ga e ka ba tshela, tlhano goba tshela, lesome; bonnyane go feta, mohlomongwe seripa, kotara ya mothalo, ke tla be ke ile, bohle ba bona ba ka se rapelelwe. Re ka se kgone go dira seo. Gomme bjalo ka ge e. . . eupša ga se wa swanela go ba le seo. O tseba se e lego bothata bja gago. O tseba se o se dirilego, bjale ipolele dibe tša gago. Ge yo a itšego wa lena ntle fao a na le tshetlana e tee ya go belaela ka pelong ya gago, e ntšhetše ntle thwi bjale gomme o botše Modimo a go swarele. Ge o se wa loka le Modimo, botša Modimo a go lebalele. Ge o sa dire, gomme ga se wa loka le Modimo, ga e ye go go dira nthathana ye tee ya botse go tla go kgabola mo. O no ba o senya nako ya gago. Yeo ke therešo. Bjale, a yeo ke nnete, baena? [Baena ba re, “Amene.”—Mor.] Yeo ke nnete.

¹⁴⁵ Lebelelang mo. Mo go eme Ngwanešu Kidd mo. Ke ile ka nyaka go kgeila dithaere go tloga go koloi ya ka go ya go yena, e ka ba ngwaga goba ye mebedi ya go feta, go. . . O be a ehwa ka kankere, a eya go hwa letšatši leo. Mosadi wa gagwe o mpoeditše, o rile, “Hlaganela!” A re, “O a hwa bjale.” Ge ke fihla kua, Morena a mo fodiša. Gomme šo o sa eme. Ke a nagana o okeditše

boima bjo *bokaa* le se sengwe le se sengwe. Letšwalaphaga la go tšofala, morago, le a tseba. Woo e bile mohuta wa monna ke bego ke bolela ka yena, mengwaga ya go feta, yo a rerilego; le go beeletša thwi godimo ga Lentšu lela, gomme batho ba mo segile. Gomme yena le mosadi wa gagwe ba sepela ditsejaneng tša seporo le se sengwe le se sengwe gape, le tsela godimo ka dithabeng, le meepo ya malahle, le go kitimela ntle, le go lahllelwa ka kgolegong, le se sengwe le se sengwe gape. Yo ke monna yo a lwelego go thopa sefoka, woo ke mohuta.

¹⁴⁶ Bjale, baena, ke re go lena, go molaleng le ka se be le moywa wa go hlatha. Seo ga se swanela go ba, le a bona, seo—seo ga se bohlokwa. Selo sa pele, o monna wa Lentšu. Le kaone kgole, bareri ba go fetiša go feta ka mo ke lego, ka gore ga—ga ke mereri kudu. Eupša ke . . . eupša le—le tloditšwe, e ka ba mang monna yo a bileditšwego go rera Ebangedi o biditšwe go fodiša balwetši; ditaelokakaretšo ke: “Eyang ka lefaseng lohle gomme le rere Ebangedi go sebopiwa se sengwe le se sengwe. Yo a dumelago gomme a kolobetšwa o tla phološwa. Maswao a tla ba latela bona ba ba dumelago. Ge ba bea diatla tša bona godimo ga balwetši,” le go ya pele, “ba tla welwa ke maruru.” Ge o biditšwe go ba modiredi, o bileditšwe go rapelela balwetši.

¹⁴⁷ Gomme lebaka le ke dirago se ke gore batheeletši ba . . . gore ba bone gore ga ba swanela go letela motho yo mongwe wa go ikgetha, Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborn, nnamong, yo mongwe a tlogo kgauswi bakeng sa tirelo ya phodišo. Ke nyaka gore ba bone gore le banna ba Modimo. Le a bona? O monna . . . Feela tokelo bontši go bea diatla godimo ga e ka ba mang wa bona bjalo ka—bjalo ka nna goba e ka ba mang gape. Morago ga tšohle, baena, bohle le a tseba, bjalo ka—bjalo ka badiredi, ke tumelo ya bona beng ka go Modimo ye e dirago mošomo. A ke nnete? Re no fa thapelo go bona.

¹⁴⁸ Bjale o re, “Ngwanešu Branham, a Moya wa Moya wo Mokgethwa o fao le wena?” Ka kgonthe. Ee, mohlomphegi!

¹⁴⁹ Bjale go lena ka lešab- . . . ka mothalong fao, ge o dumela ka pelo ya gago yohle gore Modimo o ya go go fodiša, phagamišetša seatla sa gago godimo, e re, “Ke tla e amogela.”

¹⁵⁰ Bjale, etla mo, a nke yo—a nke mohumagadi yo a tle mo. Ga ke go tsebe, ga se ka ke ka go bona. Ge Moya wo Mokgethwa o ka mpotša, gore baena ba ka mo, ka bogoneng mo ka mkgwa wo, kafao bohle ba eme mo go ntikologa. Gomme e sego feela seo, baena ba ka ba mo, gomme Morena wa ka o mo. Ke Morena wa bona, le bona. Bjale, ge A ka mpotša se sengwe sa phošo ka wena, e ka ba eng sa phošo ka wena, o tla tseba ge eba ke therešo goba aowa. Ke a ba nyaka, ke nyaka batheeletši, ke nyaka batho ntle kua go bona gore Moya wo Mokgethwa o fa mo sefaleng go fa go hlatha, eupša seo ga se fodiše yo a itšego. Eupša ge A ka mpotša se sengwe ka wena, se o tsebago ga ke tsebe selo ka sona, go no

swana le ge go bile ka mosadi sedibeng. . . E sego mohuta wa go swana wa taba, eupša ke ra monna le mosadi ba kopana lekga la mathomo. Jesu, mohuta wa monna wa mengwaga ya magareng, gomme mosadi yo mohlomongwe e be e le mosadi yo moswa, mohlomongwe go swana le wena.

¹⁵¹ Gomme ge A ka rata, go kgona go mpotša gore o mo bakeng sa eng, bothata bja gago, a o ka dumela gore e tla swanela go ba Moya wa Gagwe wo o tla e dirago? A le dumela seo baena? Gore Morena Jesu wa go swana o eme mo? A lena batheeletši le dumela selo sa go swana? A lena ka mothalong wa thapelo le ka dumela selo sa go swana, le go tseba gore banna ba. . . ? A ke be ke tla ba bitša godimo mo ge ke be ke gopola gore ba be ba se. . . ? Ka morago ga go rera ka mokgwa wo, le go bolela dilo tše ke dirilego, gomme ka gona ka bitša banna godimo mo ba ba se go ba swanela? Nka se dire seo. Ke tla be ke fenyisa sona selo se ke lwago ka sona. Le a bona? Ke dumela ka go bona. Ke a dumela ke banna ba Modimo.

¹⁵² Bjale bonang ge Moya wo Mokgethwa o eme kgauswi. Go no bolela le lena, ke a leka. . . Le re, “O dira eng, Ngwanešu Branham?” Selo sa go swana Jesu a se dirilego le mosadi, o rile, “Tlišetše Nna seno,” O be a no leka go bolela le yena motsotso, go hwetša ntle bothata bja gagwe e be e le eng.

¹⁵³ Bothata bja gago ke letšhogo, seo ke se o tlaišegago ka sona. Ge e le therešo, phagamišetša seatla sa gago godimo. Bjale, ka kgonthe ga a le lebelele, a o a dira, baena? Ga a dire, eupša bjoo ke bjo e lego bothata bja gagwe. O bile ka tsela yeo nako e telele. Ka mehla o tshela maporogo a gago pele o fihla go wona, le go ya pele. Yeo ke therešo. Ke modirelo wa gago, o nno dirwa ka tsela yeo, letšhogo; ka mehla o eleletša se sengwe se lokela go direga, ga se dire. Dinako tše dingwe diabolo o a go botša, “Ga go selo go Lona, feela o kgelogile, o tshetše mothalo.” Ga ke bale monagano wa gago, eupša ke bala seo. . . Ke tseba se a boletšego le wena ka sona, ka gore ke bona se se kgabaganyago monagano wa gago.

¹⁵⁴ Bjale, Jesu o ile a bona megopolo ya bona. A ke nnete? Gabotse, ke se se diregilego thwi bjale. A ke nnete? Mo, a ke go botše se sengwe, gore o tsebe. Ka kgonthe o eme mo bakeng sa yo mongwe gape. Yeo ke nnete. Seo ke selo, le a bona, ga se o kgone go e swara go fihla nako yeo. Bjale, ge Morena a ka utolla go nna se o se emetšego mo, bakeng sa yo mongwe gape, a o tla ntumela go ba moprofeta wa Gagwe? Ke bakeng sa mmago. O a dumela Modimo a ka kgona go mpotša se bothata bja gagwe e lego bjona? Gabotse, o na le bothata bja pelo, kgatelelo ya godimo ya madi, maswika a sabohloko, ditlhakahlakano. Yeo ke nnete, a ga se? Le a bona? Bjale, woo ke Moya wo Mokgethwa, a ga se?

155 Bjale, go na le se sengwe mo go nna le mo go baena ba. Le a bona? Se sengwe mo bjale, Moya wo Mokgethwa. Bjale, o a dumela; wena, ge re feta go kgabola mothaladi.

Bohle a re inamišeng dihlogo tša rena ge re rapelela batho ba.

156 Bjale, Tate wa Magodimong, re ya go bea diatla godimo ga batho ba. Gomme ke a ba rapelela bjale. Seba bahlanka ba Gago ba bogošī ba eme mo, gomme bohle re ya go bea diatla godimo ga balwetšī, ka gore O rile e direng. Re ya go e dira Leineng la Jesu Kriste. A nke batho ba se ke ba no goga go kgabola, eupša a nke ba tle go kgabola ba fodišītšwe ka Leina la Jesu Kriste. Amene!

157 Morena a le šegofatše. Bjale sepelang thwi godimo sekgauswi.

Leineng la Morena Jesu, fodiša . . . Leineng la Morena Jesu, fodiša ngwanešu. Leineng la Morena Jesu, fodiša kgaetšedi wa ka.

158 Bjale, feela—feela motsotso! Le a bona! [Ngwanešu Branham o phaphatha diatla tša gagwe makga a mane—Mor.] Ngwanešu le kgaetšedi, gobaneng le thaba ge mosadi yola, ge go hlatha go direga, gomme ge ba bangwe ba etla go kgabola ga go selo se dirwago? Batho ba feta go kgabola, “Gabotse, ge ke sa . . . se na le go hlatha, gabotse, gona ga se ke hwetše selo.” Seo ga se na le selo go dira le sona, O mo go no swana. Le a bona?

159 Ge o feta go kgabola mo, etla ka diatla tša gago godimo, o re, “Ke leboga Wena, Morena Jesu. Ke amogela Wena bjalo ka Mofodiši wa ka, gomme ke no ya go tloga thwi le yona. Yo motee wa banna ba o ya go nkolobetša, ke ya thwi ka mogobeng wa meetse gomme ke kolobetšwe, le go tla ntle le go tseba gore O tšhepišītše gore ke tla amogela Moya wo Mokgethwa.”

160 Le a bona, ke . . . Go hlatha go sa le mo. E sa le mo, feela go no swana bjalo ka . . . Mo, yeo ke eng? Monna yo mo? Ke nna mosetsebje go wena. A ke yena, mohlomphegi? Ga ke go tsebe. A o ka kgona . . . ge Modimo a ka mpotša bothata bja gago, a o ka ntumela go ba moprofeta wa Gagwe, mohlanka wa Gagwe? O tla dira ka pelo ya gago yohle? Go lokile, mohlomphegi. Ke a go leboga, mohlomphegi. Woo ke moya wo mobotse kudu, selo se sekaone. Morago ga tšohle, o eme mo bakeng sa yo mongwe gape. Yeo ke nnete. “Ke setlogolo sa gago, o na le pholio, o wele letšatši le lengwe gomme o robegile leoto la yona,” seo ke GO RIALO MORENA! A yeo ke nnete? Yeo ke nnete! Sepela gomme o dumele bjale, gomme o tla fola.

161 Bjale, etlang le dumela, feela yo mongwe le yo mongwe, e no tla. [Ngwanešu Branham le badiredi ba rapelela balwetšī ka go mothalo wa thapelo—Mor.] . . . ? . . .

Go šegofale tlemo ye e tlemaganyago
 Dipelo tša rena ka go lerato la Bokriste;
 Kopanelo ya mogopolo wa go swana
 E swana le ye e lego godimo.

Mo pele ga terone ya Tate wa rena,
 Re tšholla thapelo ya rena ya phišego;
 Dipoišo tša rena, dikholofelo tša rena,
 maikemišetšo a rena ke a tee,
 Dikhomotšo tša rena le dipelaelo tša rena.

¹⁶² Re eme godimo, ba bannyane ba Modimo, bana ba go golofala, go fofala, go phetlega. Badiredi ba Ebangedi, le a tseba ga re na le maatla a go fodiša. Eupša wa rena yo Mogolo Morena Jesu Kriste o romela maswao a, le go ahlola diabolo go a le tlemilego. Re ahlola diabolo . . . ? . . . Re ahlola bofofu . . . ? . . .

¹⁶³ Leineng la Jesu Kriste Morwa wa Modimo, re kgopela gore Modimo o tla ba fa tumelo go dumela gore thapelo ya tumelo e phološetše balwetši, gomme Modimo o tla ba tsošetša godimo, gomme ba tla fola gape. E fe, Modimo Ramaatlakamoka, ka Leina la Jesu Kriste.

¹⁶⁴ Bjale, lena baena sepelang go tloga fao . . . ? . . .

¹⁶⁵ Lena bohle ba lena ebang ka thapelong bjale, ge re sa . . . badiredi ba a ba rapelela, le bona, bjale. Re a rapela, go bea diatla godimo.

¹⁶⁶ Tate wa Magodimong . . .

Go lena ntle kua ka go batheeletši bao ba sego ba tsena ka go mothalo wa thapelo, beang diatla tša lena yo motee godimo ga yo mongwe bjale. Beang diatla godimo ga yo motee go yo mongwe.

¹⁶⁷ Tate wa rena wa Magodimong, re Go tlišetša batheeletši ba ge re tswalela ntle tirelo ye le khampeine ye ka tlase ga sefoka sa Jesu Kriste, Moprasta yo Mogolo a tloditšwego wa Modimo, Imanuele, o eme, o tsogile go tšwa bahung, o phela go ya go ile go re direla dipoelanyo; Bogona bjo bogolo bja Gagwe bjale le rena, Maatla a makgethwa a Gagwe godimo ga rena go re dira re bone dipono, go profeta, go bea diatla godimo ga balwetši. Lentšu la Modimo la go se palelwe le ka se tsoge la boela go Yena le se na le selo. Ke ahlola diabolo yo mongwe le yo mongwe wa bolwetši, maatla a mangwe le a mangwe a sebe, go se dumele mo gongwe le mo gongwe, Leineng la Jesu Kriste, a nke a šwalalane go tloga go batho gomme a nke ba dirwe go fola.

¹⁶⁸ Šegofatša badiredi banešu ba, Morena, ge ba kgobokane mmogo ka pelo e tee le mmero o tee, le ka moka maloko a kereke. O Ramaatlakamoka Modimo, go Meddletown ye kgolo ye, Ohio, romela tsošetšo ka morago ga ye, Morena, ye e tla swielago go tloga lehlakoreng go ya lehlakoreng, go tla mmogo ga marapo, Morena, le mešifa ya letlalo. Gomme a nke maatla a Modimo a phagamiše godimo kereke ye e kopanego ye maatla mo ka go

toropokgolo ye yeo e tla swielago, kereke ya mohlala, gohle go kgabaganya setšhaba, gore batho ba ka tla ka go toropokgolo ye go bona maatla a Modimo. E fe, Morena. Fodiša balwetši le batlaišwa, phološa balahlegi, gomme hwetša letago go tla go Wenamong.

169 E fe, gore tšohle disakatuku tše le diphasele tše nnyane tše di robetšego mo . . . Ke a rapela, Morena, gore Moya wo Mokgethwa godimo ga rena, le ka mo moagong wo o a re tlotša, a nke yo mongwe le yo mongwe wa bona a fole. Go ngwadilwe ka Beibeleng gore ge Israele e be e le ka tseleng ya mošomo, tseleng ya bona go ya nageng ya tshepišo, gore Lewatle le Lehubedu le tlile ka tseleng. Gomme yo mongwe wa bangwadi o rile, “Modimo o lebeletše fase go kgabola Pilara ya Mollo gomme Lewatle le Lehubedu la tšhoga gomme la šuthela morago, gomme Israele e ile nageng ya tshepišo ye e bego e tshepišitšwe.”

170 Gomme bjale, e ka Beibeleng, go ngwadilwe, “Ke tla rata godimo ga dilo tšohle gore le atlege ka go phelegeng.” Gomme ge disakatuku tše di fihla go batho, moo Sathane a beilego Lewatle le Lehubedu pele ga bona, a nke Modimo a lebelele tlase go kgabola Madi a Morwa wa Gagwe mong, Jesu Kriste, le go ahlola bolwetši e ka ba bofe go bao ba sa kgonego go fihla mo; gomme a nke bolwetši bo tloge gomme bo boife Lentšu la Modimo le tshepišo ya Modimo le tlotšo ya Modimo, gomme a nke batho ba tshelele ka kua go ya ka go tshepišo ye botse ya go phelega mo gobotse le maatla. E fe, Morena. Gomme re gafela tšohle tša yona go Wena, Leineng la Morwa morategi wa Gago, Mophološi wa rena Jesu Kriste. Amene.

171 Batheeletši, go Yena yo a re tsebago bohle, go Yena yo a re phagamšeditšego godimo go ba bohwa bja Gagwe lefaseng, ka kerekeng ya Gagwe, a nke ditšhegofatšo tša go huma tša Modimo di be godimo ga lena bohle go fihla re kopana gape. Tirelo ye e latelago ya rena, ka go tseba, e tla ba ka tabarenekeleng, Lamorena mosong, Lamorena la Paseka mosong. Ka morago ke ya . . . godimo ka Illinois go tloga fao. Šegofalang, hlokomelang dikereke tša lena, hlokomelang dikereke tše kaone tše, swarang dipelo tša lena mmogo. Dulang go Lentšu la Modimo! Phelelang Yena, ka gore dilo tša go šiiša di robetše pele ga lena, elelwang seo!

172 Go fihla re kopana, a re emelelang gomme re opele:

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
Gobane O nthatile pele
Gomme a lefela phološo ya ka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.

173 Bjale, ka tlhompokgolo, šišinya diatla le yo mongwe ka morago ga gago, pele ga gago, le ka mahlakoreng a gago.

Ke a Mo rata (yo mongwe le yo mongwe, bjale),
 ke a Mo rata
 Gobane O nthatile pele
 Gomme a lefela phološo ya ka
 Godimo ga mohlare wa Khalibari.

¹⁷⁴ Bjale ka diatla tša lena godimo go Modimo, kudu ka kgonthe
 bjale, yo mongwe le yo mongwe e dire ntikodiko.


Ke a Mo rata, ke a Mo rata
 Gobane O nthatile pele
 Gomme a lefela phološo ya ka
 Godimo ga mohlare wa Khalibari.

¹⁷⁵ A re inamišeng hlogo tša rena bjale.

Go fihla re kopana, go fihla re kopana,
 Go fihla re kopana maotong a Jesu;

Elelwang, ba bantši ba rena re ka se tsoge re kopane gape go
 fihla nako yeo.

Go fihla re kopana, go fihla re kopana,
 Modimo a be le wena go fihla re kopana gape.

¹⁷⁶ Bjale e hameng. [Ngwanešu Branham o thoma go
 hama—Mor.] Modiša wa lena. 

BODUMEDI BJA ISEBELE NST61-0319
(Jezebel Religion)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Lamorena ka morago ga sekgalela, Matšhe 19, 1961, ka National Guard Armory ka Middletown, Ohio, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org